

MAIKARABELO A BAŠWA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano

Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.



Seriti sa botho

Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi.



Botshelo

Botshelo jotlhe bo bothlhoka. Tlotla botshelo bongwe le bongwe.




Lelapa



Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago.




Kgololosego le pabalesego



O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tlhokutlwisanon ka mokwa wa kagiso.

Tshireletsego



Tlhokomela lefatshe. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile.

Boagi



Nna Moafrikaborwa yo siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefase gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.

Dithoto

Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.

Kgololosego ya puo




O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwisiwe bothhoko.

ISBN 978-1-4315-0077-2



9 781431 500772



SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE 3 – BOOK 2

TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0077-2

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

8th Edition

Dibukatiro tse di fitlhelwang mo metseletseng e. ke:

- Puotlaleletso ya Ntlha ya Setswana Mephato 1–3 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)
- Puotlaleletso ya Ntlha ya Setswana Mephato 4–6 (Ka Seesimane)
- Puogae ya Setswana Mephato 1–6 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)
- Matesisi (Mmetshe) Mephato 1–3 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)
- Matesisi (Mmetshe) Mephato 4–9 (Ka Seesimane le Seaforikanse)
- Bokgoni jwa Botshelo Mephato 1–3 (Ka dipuo tsotlhe tsa semmuso)

ISBN 978-1-4315-0077-2

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato 3 Buka 2





basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leina:

Phaposi:



**PUOGAE YA
SETSWANA**

Buka 2
Kgweditlharo
3 & 4



Mme Angie Motsheka,
Tonakolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Afrika Borwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Afrika Borwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso. mme ga di duelelwé.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.


Re solo fela gore bona ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

Tsamaiso ya puiso



- Akanya ka ga se o setseng o se itse ka ga setlhogo.
- Akanya ka ga mokwadi le letlha la phasalatso.
- Buisa ditemana tsa ntlha le tsa bofelo tsa karolo.
- Leka go bolelela pele gore sekwalwa se tlaa bua ka ga eng.




- Fa o ntse o buisa, kgaotsa kgabetsakgabetsa go netefatsa gore o a tlhaloganya.
- Bapisa dipolelelopele tsa gago le se o se buisitseng.
- Fa o sa itse bokao jwa mafoko dirisa thanodi.
- Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse kwa godimo.



- Leka go gakologelwa tshedimosetso e e rileng.
- Dira mmepe wa tlhaloganyo wa dikakanyokgolo.
- Kwala tshosobanyo go go thusa go gakologelwa dikakanyokgolo.
- Dirisa dikakanyo go tswa mo go se o se buisitseng mo go se o se kwalang.




Mophato 3



YA SETSWANA



Buka e ke ya ga:



SETSWANA

Buka

2

DIKAEDI TSA MORUTABANA

Dirisa bua e le metswedi e mengwe ya gago fa o tsweletse go tlhabolola dikakanyetso tse di latelang tsa bogatasi mo barutwaneng:

- **Tshwaro ya buka:** Mokgwa o o nepagetseng wa go tshwara le go phetla ya buka.
- **Kakanyetso ya buka:** Tsebe ya kwa pele, tsebe ya kwa morago, setlhogo le lenaneo la diteng.
- **Bokaelo:** Go buisa go tswa kwa pele go ya kwa morago, go tswa kwa molemeng go ya kwa mojeng le go tswa kwa bogodimong go ya kwa tlase.

MAELE A GO RUTA

Go reetsa le go bua

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 10.

Barutwana ba tshwanetse go dirisiwa dikgang, maboko a makhutshwane, maboko le dipina beke nngwe le nngwe.

Motlotlo wa ditshwantsho

1. Kaela barutwana ka ga go:
 - Balolola le go tlota dilo tse di mo ditshwantshong (bogolo, sebolepo, mmala le boleng)
 - Ranola ditshwantsho ka go botsa dipotso: mang, eng, kae, leng, goreng, go diragetse eng pele, go diragetse eng morago?
 - Tlhamma kgang ya tlelase (bolele bo laolwa ke maemo a kgolo ya barutwana)
2. Letla morutwana mongwe le mongwe go tlottlela tsala kgang ya tlelase.
3. Rulaganya kwalo ya kgang ya tlelase (Puogae ya CAPS, ts. 12, kwalo e e amogannwag). *Lemosa barutwana ka ga tiriso ya ditlhakagolo, kgaoganyo ya mafoko le matshwaopuso.*
4. Letla barutwana go go sala morago mo puisong ya kgang ya tlelase.
5. Kopa barutwana go thalela kgotsa go sekeletsa medumo, tlolofoko kgotsa dipolepo tsa puo tsa beke mo kgannyeng ya tlelase.

Go buisa

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 12 – 18, mabapi le dikarolwana tsa botlhokwa tse tlhano tsa go ruta puioso.

Go kwala

Okomela Kemo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (Setswana Puogae), ts. 18 – 19, mabapi le mokwalo le tsamaiso ya go kwala. Kwa bokhutlong jwa kgweditharo, barutwana ba tlogela mokwalo wa go goloketsa ditlhaka ba ya

kwa mokwalong wa go tshwaraganya ditlhaka kgotsa wa go tseketsa. Dithuto ts amokwao di tshwanetse go tlhokomela bogolosegolo ditlhakkanye le ditlhakagolo le dikgolagano tse di batlegang mo mokwalong o montshwa. Barutwana ba tshwanetse go kgona go kopolola sekwalwa se se tlantsweng (sk. Sekwalwa se se tswang mo bukeng) ka mokgwa wa mokwalo o o tshwaraganyang ditlhaka.

Tshola dintla tse mo tlhaloganyong:

- Dikeleletso tsa barutwana tsa go ithuta di a farologana. Go botlhokwa gore barutwana ba rotloediwe tbang le pono, kutlo le maitemogelo kana sebele sa bona gore ba ithuta sentle.
- Go ithuta go diragala ka go boeletsa.
- Barutwana ba tshwanetse go ithuta ka bobona, ka jalo ditirwana di tshwanetse go ikatisediwa pele di wediwa ka go kwala, sk.:

Tlotlofoko: Naya barutwana tshono ya go aga mafoko ba dirisa dikarata tsa mafoko.

Go tlhaloganya: Barutwana ba tshwanetse go fetsa dikarabo ka molomo mo ditlhopheng tsa bona pele ba di fetsa ka go di kwala. Moetedipele wa setlhophoa o botsa dipotso fa ditokololo tsa setlhophoa di batla dikarabo e bile di araba dipotso.

Go tlhophoa mafoko go feleletsa dipolelo. Neela ditlhophoa diterepe tse di sa felelang gammogo le dikarata tsa mafoko. Barutwana ba feleletsa dipolelo ka go baya dikarata tsa mafoko ka nepagalo.

Go nyalanya mafoko le ditshwantsho (ts. 17): Godisa tsebe go nna A3. Mo ditlhopheng ts abona, barutwana ba baya ditshwai mo dikarabong tse di nepagetseng.

Go nyalanya dikarolo tse pedi tsa polelo (ts. 84): Mo ditlhopheng tsa bona, barutwana ba nyalanya dikarolo tsa dipolelo.

Go kwala athikele ya lokwalodikgang (ts. 128): A barutwana ba kwala athikele ya tlelase e sala morago ke athikele ya setlhophoa pele ba kwala diathikele tsa bona.

Dithanodi: Dirisa dithanodi letsatsi lengwe le lengwe. Bokgoni jwa barutwana bo laola maemo a bothata jwa ditirwana. Go ka tlhogagala gore go neelanwe ka metswedi ya ditsebe.

Ela tlhoko: Mo ditirwaneng tsa ditlhophoa, neelang moetedipele wa setlhophoa sete ya dikarabo go mo kgontsha go kaela ditokololo tsa setlhophoa ka nepagalo.



Thitokgang 5: Morago ga malatsi a boikhutso

65 Re boela kwa sekolong morago ga malatsi a boikhutso 2

Buisa sekwalwa sa kanelo ka ga go boela kwa sekolong ka kgweditharo ya boraro.
 Buisa dilwana mo botong ya dikitsiso, Dira lenaneo la dilwana le le tometsweng mo botong ya dikitsiso. Tlatsa tshedimosetso go tswa mo sekwalweng mo lenaneong la dinako. Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a medumo (medumo ya ae, ee, au, ai le ao).

66 Seo re se dirang fa sekolo se dule 4

Tlotla ka ga metshameko le dintshabodtu. ipheleletsa lenaneo la dinako. Kwala dipolelo ka ga ditirwana tsa metshameko. Kwala setsenya sa bukatsati ka ga go boela kwa sekolong morago ga malatsi a boikhutso. Buisa tshate le go araba dipotso ka ga tshate. Dira phousetara go bapatsa motshameko kgotsa sentshabodtu sa bona.

67 Sephiri sa ga Nowsa 6

Buisa sekwalwa sa kanelo. Araba dipotso tsa ditlhophontsi ka ga sekwalwa. Batla malatodi a mafoko mo sekwalweng. Gakologelwa tatelano ya ditiragalo tsa kgang ka go nomora dipolelo. Tiriso ya mafoko

68 Tiriso ya mafoko 8

Tlotla ka ga moanelwamogolo. Diragatsa motshameko ka ga kgang. Kwala setsenya sa bukatsati o sosobanya kgang. Buisa le go boka leboko ka ga botsalano. Direla tsala karata o bo o kwala leboko le lekhutshwane mo karateng. Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a (medumo ya mp, ou, oo, aa le e). Kwala dipolelo o dirisa mafoko a a filweng.

69 Sekolo se mo dikgannyeng 10

Buisa sekwalwa go tswa mo lokwalodikgannyeng. Araba dipotso ka ga sekwalwa. Kgaoganya mafoko go ya ka (medumo ea, au, ai, ee, oo). Kwala mafoko go ya ka tatelano ya alefabeto.

70 Lokwalodikgang lwa me 12

Tlotla ka ga dikgang tse di tswang kwa gae, sekolong le ka ga ditsala. Kwala dikakanyo mo mmepeng wa tlhaloganyo. Lemoga mefuta ya dipolelo (tlhagiso, potso, taelo, tsiboso kana kgakgamalo). Kwalolola dipolelo ka puosebui. Kwala dipolelo go bontsha bokao jwa makwalwatshwano. Kwalela lokwalodikgang kgang o dirisa mmepe wa tlhaloganyo.

71 Tshameka ka pabalesego 14

Buisa sekwalwa sa mmuisano. Kwalela mmuisano bokhutlo. Tlatsa dipudula tsa puo gobontsha puosebui. Golaganya ditlogelo. Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a mafoko (ee, ai).

72 Ba rileng? 16

Bua ka ga bokhutlo jo bo ka gaisang jwa kgang. Diragatsa kgang e e gaisang jaaka motshameko. Kwalolola dipolelo o dirisa puosebui. Kopanya medumo mmogo go bopa mafoko o dirisa modumo ou.

73 Lekwalo le le yang kwa tsaleng 18

Buisa lekwalo. Araba dipotso ka ga lekwalo. Lemoga mafoko a a nepagetseng a paka. Lemoga makaelagongwe.

74 Mandla ke mogaka 20

Kwala karata ya keleletsomasego. Tsena matshwaopuiso mo dipolelong ka nepagalo. Lemoga maemedi a a nepagetseng. Phazele ya mafoko ka ga metshameko.

75 Letsatsi la laeborari 22

Buisa sekwalwa ka ga laeborari. Araba dipotso ka ga sekwalwa. Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a mafoko. Kopanya dipolelwana go bopa dipolelo. Dirisa medumo ya er go bopa mafoko.

76 Go buisa dibuka 24

Araba dipotso ka ga buka e ba e buisitseng. Kwala dipolelo ba bue gore ke eng ba rata buka. Lemoga setlhogo le mokwadi wa buka nngwe le nngwe. Bolelelapapele gore buka e bua ka ga eng. Nomora dibuka go ya tatelano ya go di rata.

77 Leeto la rona la go ya kwa disorokising 26

Buisa sekwalwa ka ga disorokisi. Araba dipotso ka ga sekwalwa. Dirisa madiri go feleletsa dipolelo. Lemoga matlhalosi.

78 Go diragetse eng ka ga Dan? 28


Diragatsa kgang ya ga Dan kwa disorokising. Kwala setsenya sa bukatsati o itirile Dan. Lemoga madiri mo setsenyweng sa bukatsati. Lemoga gore letlhalosi le re bolelela eng ka ga leng, kae kgotsa jang. Lemoga lediri le letlhalosi le le tlhalosang. Lemoga lekwalwatshwano le le nepagetseng.

79 Ka ga medumo 30

Nyalanya mafoko a medumo e e tshwanang.

80 Go kwala kgang ya gago 31

Bua ka ga poloto ya kgang. Kwala dikakanyo tsa kgang mo serulaganying sa kgang. Kwala kgang ya bona mo bukeng ya dikgang ya mesego.



Dumelang bana.



Ke a le amogela gape go tswa mo malatsing a boikhutlo. Gajaana re mo **kgweditharong ya boraro**. Ke solo fela gore lotlhe lo ya go bereka ka natla.

Go tsididi thata. Fa go le mongwe wa lona yo o nang le **jeresi** kgotsa baki e nnye mo go ena, tsweet.swee a e tlise kwa sekolong gore re tle re thuse bana ba ba se nang diaparo tse di bothitho.

Fa o lebelela boto ya dikitsiso, o **tlaa bona** gore re ya go nna le ditiro tse dintsi mo kgweditharong e. Ke solo fela gore le wena o ya go tsena.

Nako	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano
1–2 thapama	Bolotloa Setlhophsa sa go roka	Kgwele ya dinao Bolotloa	Motshameko wa sekolo Kgwele ya dinao	Kgwele ya dinao Laeborari	Bolotloa
2–3 thapama	Diateletiki	Motshameko wa sekolo	Diateletiki	Khwaere	Laeborari

THWETSE
Diporele tsa matlo tsa mosetsana. Botsa kwa ofising ya Mokwaledi.

KATSE E E LATLHEGILENG
Fa o ka bona katse ya me ya maroo a masweu, bona **Lucy** wa Mophato 3.

Leeto la Mophato 3 la go ya Disorokising ke ka: Lamatlhatsotso **30 Phukwi**
Tlelase ya Mophato 3 e ya go nna le Thekiso ya Dikuku le Dimonamone ka

Fa o eletsa go thusa kwa laeboraring ka nako ya go tshameka, itsise Mme.

Letha:




Dira lenaneo la dilo tse tlhano tse di kokotetsweng mo botong ya dikitsiso.

Go latlhhegile eng?

Thekotlase ya dikuku le dimonamone e leng?

Go bonwe eng?

Ke mang yo o tlhokometseng laeborari?



Lebelela dipakatiro tsa sekolo mo botong ya kitsiso, morago o tlatse malatsi le dinako tsa tiro nngwe le nngwe.



E leng?	Malatsi	Nako



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.



kaela

lefelo

gaufi

dia

lemao

beela

diatla

bolao

taelo

tau

laela

diaparo

lee

dinao

lekau

Mafoko a tlwaelo

ka

phepa

nwaa

tletse

TEACHER: Sign

Date

3

Se re se dirang fa sekolo se dule



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga metshameko kgotsa mokgwa wa
gago wa go intsha bodutu o o o ratang.



A re kwaleng


Kwala selo se o se dirang letsatsi lengwe le lengwe fa sekolo se dule.

Morulaganji wa me	Nako	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labothlano
	1–2 thapama					
	2–3 thapama					



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo ka ga se o se dirang kwa gae fa sekolo se dule.



Jaanong kwala setsenywa sa bukatsatsi se se ka ga gore o ne wa ikutlwa jang fa o boela kwa sekolong morago ga malatsi a boikhutso.



Dumela Bukatsatsi

Letlhha _____


Letha:



Lebelela tshate,
mme morago o
arabe dipotsa tse.



Ditiro tsa morago ga sekolo



Ke tiro efe e e ratiwang thata ya morago ga sekolo?

Ke tiro efe e bana ba e ratang go le gonnnye?

Ke bana ba bakae ba ba ratang terama?

Ke efe ya ditiro tsa fa sekolo se dule e o e ratang thata?



Dira kitsiso
ya go bapatsa
motshameko
kgotsa mokgwa
wa gago wa go
intsha bodutu.
Phousetara
ya gago e
rotloetse batho
go tshameka
motshameko wa
gago kgotsa go
dira se o intshang
bodutu ka sona.



TEACHER: Sign

Date

5

Sephiri sa ga Nomsa



Le fa go le tsiditsana mo mesong, go nna mogote motshegare. Ka nako ya go tshameka, bana ba rata go tabogataboga mo letsatsing le le mogote. Morago ba botlhe ba apola dijeresi tse ba di apereng mo godimo ga dihempe.



Nomsa o utlwa go fisa, mme ga a apole **jeresi** ya gagwe. E fitlha sephiri sa gagwe. Nomsa o **fisitse** hempe ya gagwe, mme a dira phatlha e kgolo mo mokwatleng wa **hempe** fa a ne a aena. O nna a apere jeresi ya gagwe go fitlha phatlha e. **Mmaagwe** a re o tlaa rekela Nomsa hempe e ntshwa kgwedi e e tlang gonne ga a na tshelete jaanong.

Nomsa ke ena a gaisang tlelase ka go buisa le dipalo. Morutabana wa gagwe gantsi o bontsha tlelase tiro ya gagwe. "Ao, go a **itumedis!**" bana ba goeletsu. Ka nako ya go tshameka, Nomsa le ditsala tsa gagwe, Pam le Busi, ba tshameka motshameko o ba o ratang thata wa maiphitlhaphitlhawane.

Fa ba boela kwa tlelaseng, botlhe ba a bo ba le mogote ka ntlha ya go tabogataboga. Botlhe ba apola dijeresi tsa bona, mme Nomsa o nna a apere ya gagwe.

Busi o lemoga gore Nomsa o tlhontse e bile o fufuletswe.



O sebela mo tsebeng ya gagwe: "Ke a itse gore ke ka ntlha ya eng o sa batle go apola jeresi. Mme o se ka wa tshwenyega Nomsa; Ke tlaa go naya hempe e nngwe ya me ya tsa tlaleletso."

Nomsa o itumetse thata gonne ga a sa tlhole a tlaa nna a apara jeresi ya gagwe kgwedi e nngwe gape. Ga a kitla a tlhola a gotela thata le go lapa thata.



A re kwaleng

Morago ga go buisa kgang, sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

Nomsa o ne a aga a tshameka le mang?

A Busi le Pam

B Bongi le Amo

C Busi

D Bongi

Kgang e e diragetse mo setlheng sefe?

A Selemo

B Mariga

C Letlhhabula

D Dikgakologo

Tlhophapha lefoko le le lengwe le le tlhalosang Busi botoka.

A Letshwenylo

B Tlhokomelo

C Botlhale

D Tlhontse

Lebelela ditemana tse tharo tsa ntlha tsa kgang e. Batla mafoko a mabedi a e leng malatodi a mafoko a mabedi a.



nnyane

bobe

Dipolelo tse di latelang di re bolelela ka ga kgang ya ga Nomsa. Nomora dipolelo tse di mo mabokosong go tloga ka 1 go fitlha 4 go bontsha tatelano ya ditiragalo.

Busi o tshepisitse gore o ya go fa Nomsa hempe.

Nomsa o tlhontse gonne hempe ya gagwe e na le phatlha.

O tshwanetse go emela mmaagwe gore a kgobokanye madi a go mo rekela hempe e ntshwa.

O fisitse hempe ya gagwe mo mokwatleng, mme a dira phatlha fa a ne a e aena.



A re bueng

Bua gore Nomsa o ne a ikutlwajang. A o akanya gore Busi e ne e le tsala e e siameng? Goreng? Diragatsang kgang e.

Itseye gore o Nomsa. Kwala setsenywa sa bukatsatsi se mo go sona o kwalang ka ga se se diragetseng gompieno. Bua gore o ne wa ikutlwajang.



A re kwaleng

Dumela Bukatsatsi

Letlha



A re buiseng

Buisa leboko le ka ga ditsala. Le buele kwa godimo le setlhophha sa gago.



Ke bua le tsala ya me


Ke tsamaya le tsala ya me

Re dirisa mokgele mmogo fa pula e na.

Ke taboga le tsala ya me

Ke ithabisa le tsala ya me

gape re ithuta mmogo re bo re tlhalosa.



Lethha:



Boithabiso

Direla tsala ya gago karata ya botsalano. O ka nna wa kwala leboko le lekhutshwane mo go nngwe ya dikarata.



Handwriting practice lines.



Mafoko a twaelo

bolelo
bonolo
bontsi
gagwe



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatlheng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 2 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

mpitsa

kouma

tootsos

lookwane

mpopo

baakanya

maano

tlou

thero

kera

hempe

pou

jeresi

mmaagwe


poo



TEACHER: Sign

Date

9



Dikgang tsa Bana



Sekolo sa Poraemari sa Lesedi se fenza moputso wa go phepafatsa gape!

Ka Jenny Smith

12 Phatwe 2015


Ke ngwaga wa bobedi bana ba Sekolopotlana sa Lesedi ba phepafatsa phaka.

Lamatlhato o o fetileng, bana ba le 60 ba

Sekolopotlana sa Lesedi ba ne ba phepafatsa phaka e e gaufi le sekolo sa bona. Bana ba ne ba sela matlakala.

Morago ba a tlhaola ba a tshela mo dikgetsaneng tse di farologaneng gore sekolo se kgone go rekisa matlakala a a ka dirisiwang sešwa. Sekolo se ya go dirisa madi a go reka dibuka tsa laeborarai ya sekolo.

Mogokgo, Mme K. Nkuna, a re bana ba ithutile go le gontsi mo go phepafatseng phaka. Sa ntlha, ba ithutile ka moo ba tshwanetseng go tlhokomela tikologo ka teng. Sa bobedi, jaanong ba itse gore ke mofuta ofe wa



pampiri le khateboto tse di ka dirisiwang sešwa.

Bongi Shabalala, ngwana wa Mophato 3, o rile: "Re ithutile go le gontsi e bile re ne re ja monate!" Dan Semetsa, yo e leng mosimane wa sekolo wa mophato 3, o rile: "Go ne go le thata, mme re nnile le letsatsi le legolo le le itumedisang!"

Ramotse o tlaa naya sekolo moputso ka ntlha ya phepafatsa ya bona e kgolo.

Lethha:



A re kwaleng



Ke sekolo sefe se se neng se le mo dikgannyeng?

Leina la lokwalodikgang e ne e le mang?

Kgang e e neng e le mo lokwalodikgannyeng e ne e le ka lethha lefe?

Mogokgo wa sekolo ke mang?

A mogokgo o akanya gore go phepafatsa ke selo se sentle? Goreng o rialo?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

seane	tau	gaila	reetsa	tootso
leano	kauga	phaila	beela	lookwane
meago	lekau	saila	feela	poo



Mafo
ko a
tlwaelo

Lamatlh
atso
bontsha
lesome
bothitho



A re kwaleng

Kgaoganya mafoko a ka medumo ya ona.



Jaanong kwala mafoko a go ya ka tatelano ya alefabete.

fa/ro/lo/ga/na	
tikologo	
mogokgo	
Labobedi	
Lamatlh atso	

1	
2	
3	
4	
5	

TEACHER: Sign

Date

11

Lokwalodikgang lwa me



A re direng

Dikgang tsa kwa gae

Bua ka ga dikgang
tsa gago tsa
kwa gae, tsa kwa
sekolong, le ka ga
ditsala tsa gago.
Kwala dikakanyo
dingwe tsa gago
mo mmapeng o wa
tlhaloganyo.

Dikgang ka ga ditsala
tsa me

A re kwaleng


Kwala gore polelo nngwe le nngwe ke ya mofuta mang mo diphatlheng tse di ka
fa mojeng. Morago kwalolola dipolelo o dirisa matshwaopuso a a nepagetseng.

tlhagiso

potso

taelo

tsiboso



ke rata dimonamone

Ke rata dimonamone.

tlhagiso

thusa ke mo mathateng

dan o tshwanetse go tla sekolong ka nako



Dikgang tsa sekolo

Dikgang ka ga metshameko
le mokgwa wa go intsha
bodutu

Letha:

A o rata dinonyane?



A re kwaleng

Kwala polelo ka lengwe le lengwe la mafoko a go bontsha bokao jwa ona.

bona	
lewatle	
bona	
kwa	



Boithabiso

Lebelela kwa morago kwa mmepeng wa tlhaloganyo mo tsebeng e e fetileng. Dirisa dintlha tse o di kwadileng ka ga dikgang tsa gago go go thusa go kwala kgang ya lokwalodikgang.



Tlatsa leina la lokwalodikgang.

Setlhogo kgotsa leina la athikele.

Jaaka o le mokwadi.

Letha

Go diragetseng?

Se diragetseng kwa kae?

O ikutlwajang ka ga se se diragetseng?



Thala setshwantsho go sedifatsa kgang ya gago.

TEACHER: Sign

Date

Tshameka ka pabalesego



A re buiseng



Tlatsa mo dipuduleng tsa puo go bontsha gore Jabu le Ati ba bolelana eng.

Le nna. A re itlhaganelele kwa gae. Oh, oh. Bona kwal!

Go a itumedis, ke nako ya go ya gae.

Fa o ka tla le nna ke tlaa go naya dimonamone tse.

Nnyaya, Sisi. O ka se kgone go tsamaya le ena.




1 Fa Bongi le Amo ba ne ba tswa mo sekolong gompieno, ba bone koloi e ema gaufi le mosetsanyana.

Tlaya le rona. O se ka wa tsena mo koloing le motho yo o sa mo itseng.



3 Bongi le Amo ba ne ba bitsa mosetsanyana, mme ba mo tseela kgakalanyana.



4 Ati le Jabu ba ne ba kwala nomore e e mo nomorepolateng. Morago ...

Lethla:



A re kwaleng

Jaanong kwala bokhutlo jwa kgang jo mo go jona o buang ka ga se o se akanyang gore se ka bo se diragetse.

A o akanya gore Amo le Bongi ba ne ba kgathalela mosetsanyana?
Ke goreng o akanya jalo?



A re kwaleng

Thala mola go golaganya mokgwa wa tumelo ka fa molemeng le mokgwa wa kganetso ka fa mojeng.



ke a ja
ke a robala
ke feditse go tshameka
ke nwa tee

ga ke a fetsa go tshameka
o se ka wa thala mola
ga ke robale
ga ke je

Mafoko a tlwaelo

botoka
sega
robedi
gobala



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko ka medumo e e tshwanang mo mabokosong a medumo a a nepagetseng.

reetsa

seega

leano

seate

kgaisano

tootso

beela

gaisa

laisa

meago

loodsa

boona



seega

seega

seega

TEACHER: Sign

Date

15

Ba rileng?



A re direng

Mo ditlhopheng tsa lona, buisa bokhutlo jwa kgang e o e kwadileng mo papetlanatirong e e fetileng. Swetsa gore ke bokhutlo bofe jo bo gaisang. Diragatsang kgang e ntle.



Kwala gore ba reng, o dirisa matshwao a puo a a nepagetseng.

A re kwaleng



O se ka wa tsamaya le batho ba o sa ba itseng.

Jabu o rile, "

"

Ke rata terama le kopelo.

Bongi o rile, "

"



Tlhokomela!

Gugu o goeleditse, "


"



A re ka isa mosetsanyana kwa gae?

Amo a botsa, "



"





A re kwaleng

Ke mafoko a makae a o ka a bopang ka go kopanya medumo mmogo?
A kwale mo diphatlheng.



TEACHER: Sign

Date



24 Jupiter Street
Marsville
2033
14 Phatwe 2015

Dumela Dan

Ke sebaka se seleele ke sa utlwé sepe go tswa kwa go wena. Ke batla go go itsise ka ga dikgang tse dintle tsa me. Ke mogaka. Gajaana ke mogaka wa ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 9! Ke ne ke sa akanya gore ke tlaa fenza. Ke ne ke tshogile thata gonne mosimane yo mongwe o ne a le mogolwane thata mo go nna.

Ke ne ka mo itlhokomolosa, mme ka akanya fela ka dithago tsa me tse ke ikatiseditseng tsona. Morago ka utlwa ditsala tsa me di mpitsa ka leina, mme ka itse gore ke fentse motshameko.

Ke akanya gore bana botlhe ba tshwanetse go ithuta karati.
Go a thusa go go tshola o itekanetse e bile o fodile.

Mo karating, ke ithutile ka moo ke tshwanetseng go itlhokomela ka teng. Seo ga se reye gore ke rata go lwa, nnyaya, ga ke ntwa-dumela, mme ke ka kgona go emisa motho yo o batlang go ntwantsha.

Tsweetswee tlaya o nketele.

Tsala ya gago

Mandla



Letlha:

Ke mang yo o kwadileng lekwalo?	
O kwadile lekwalo ka letlha lefe?	
Ke dikgang dife tse mokwadi a di fileng Dan?	

Mafoko a
tlwaelo

tshega
nna
selā
tlisa

A mokwadi o akanya gore karati ke selo se se siametseng go ithutiwa ke bana? Goreng o rialo?	



Tlhophla, mme o sekeletse lefoko le le nepagetseng.

A re kwaleng



Mosetsana o/ba tabogela kwa gae.

O/ba kwa motshamekong wa karati.

O/ba fentse bogaka jwa boramabole.

Bongi o/ba isa mosetsana kwa gae.



A re kwaleng

Batla lekaelagongwe la lefoko lengwe le lengwe le le ntshofaditsweng, mme o le kwale mo phatlheng.

bonako

monate

sephara

monnye

Makaelagongwe
ke mafoko a a
nang le bokao jo
bo tshwanang.

Nama ya kgogo e ne e (le) latswega e le ruri.



Mosimane yole o bofeso mo dilong tse dintsi.

$$12 - 6 = 6$$

Noka e ne e (le) bulegile.



Ngwana o sa ntse a le mmotlana.

TEACHER: Sign

Date

19

Mandla ke mogaka



A re direng

Romelela Mandla (kgotsa nngwe ya ditsala tsa gago) karata ya keleletsomasego. Kwala molaetsa o o kgethegileng mo gare ga karata.



Kwala dipolelo di le tharo ka ga se o ka kgonang go se dira sentle.

A re kwaleng





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Mafoko a a kwalwa ka go tshwana, mme a farologana ka bokao le medumo.



noka	boka	fitlha	rema	lema	tshega	tshela
noka	boka	fitlha	rema	lema	tshega	tshela

Lethha:



A re kwaleng

Dirisa letshwao la potso ? Kgotsa letsotsiboso ! Kana khutlo.


Keleletsomasego, Mandla, ke wena mogaka yo mošwa !

A Mandla o na le lebanta le lentsho la karati _____

Re tshwanetse go ithuta go itshireletsa _____

Mandla o kwadile lekwalo leng _____

Mandla o nna kwa kae _____



A re kwaleng


Buisa polelo nngwe le nngwe, morago o sekeletse leemedi le o ka le dirisang boemong jwa lefoko le le thaletseng.

Mandla o na le lebanta le lentsho la karati.	wena	ena	tsona	rona	bona	yona
Nna le Bongi re ya go etela Pam	wena	ena	tsona	rona	bona	yona
Setlhophpha sa bolotloa se tlaa bo se ya kwa Durban.	sona	wena	ena	rona	bona	sona
Ntšwa e tsene mo tlelaseng gompieno.	yona	ena	sona	tsona	bona	e
Nomsa o tlhoka jeresi.	ena	wena	yona	rona	bona	e



Boithabiso

Dirisa ditshwantsho tse go go thusa go feleletsa motshameko wa mafoko a a kgabaganyang.



Kwa tlaše
1 Jinaudsetlik
2 Raabezi
3 Haiki
4 Kgwelie
5 Thumang
6 Khefekte
7 Karati
8 Tennis
9 Molelo
10 Bolotloa

Kgabaganyga
5 Thumang
7 Karati
8 Tennis
9 Molelo
10 Bolotloa

TEACHER: Sign _____

Date _____

Letsatsi la laeborari





A re buiseng

Beke nngwe le nngwe, bana botlhe ba ya kwa laeboraring morago ga sekolo. Ba rata go ya kwa laeboraring.

Morutabana wa laeborari o aga a ba buisetsa. Pam le Busi ba thusa mo laeboraring ka nako ya go tshameka ka Labobedi le Labone. Ba paka dibuka mo šlefong.

Ba baya setempe sa letlha mo dibukeng tse bana ba di tseelang kwa gae.

O kgona go tsaya dibuka di le pedi beke nngwe le nngwe. O tshwanetse go busa dibuka tse pele o ka tsaya tse dingwe gape. Busi le Pam ba buisa dibuka di le pedi ka beke. Gape ba ya kwa laeboraring go ya go dira tirogae ya bona. Go didimetse e bile ga o a letlelelwa go ja mo laeboraring. Go na le khomputara mo laeboraring. Busi le Pam ba ithuta go e dirisa. Ba kgona go dirisa khomputara sebaka sa metsotsi e le 20 ka nako.



A re kwaleng

Araba dipotso tse.

Busi le Pam ba bereka ka malatsi afe mo laeboraring?

Ba dira tiro mang mo laeboraring?

1

2

Ba ka dirisa khomputara sebaka se se kana kang?

Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

kgama

pounama

tona

phoka

gapa

toulo

gata

nama



gama




tou



nota



baka



A re kwaleng

Golaganya mafoko a ka fa molemeng le mafoko a ka fa mojeng go bopa polelo e feleletseng.

O ne a le thari kwa sekolong gonne

O ka se ka wa dirisa khomputara gonne

O feitse teko gonne

motlakase o wele.

ga a ke a dira tirogae ya gagwe.

o tsogile thari.



A re kwaleng

O ka bopa mafoko a le makae ka go kopanya medumo mmogo?
A kwale mo diphatlheng.



r

s

r

b

mm

s

k

a

rera

eki

ela

eka

eki

a

eka



TEACHER: Sign

Date

Go buisa dibuka



A re direng

Kwala ka ga buka e o e ratileng.

Setlhogo:

Mokwadi:

Bua gore buka e ka ga eng.




Thala setshwantsho go bontsha gore
buka e bua ka ga eng.



A re kwaleng


Kwala dipolelo tse tharo o bue gore ke eng se o se ratileng ka
ga buka e.



Lethla:



Lebelela nngwe le nngwe ya diphuthelo tsa dibuka tse le tsala ya gago. Wena le tsala ya gago le batle setlhogo sa buka nngwe le nngwe le leina la mokwadi. Buang gore le akanya gore buka e ya go bua ka ga eng. Ke dibuka dife tse o ka ratang go di buisa? Di nomore go tloga go e e tlaa nnang buka e o ratang go e buisa thata go fitlha go 5 go bontsa buka e o ka ratang go e buisa. Ke eng o sa ye kwa laeboraring gore o bone fa o ka se ka wa itseela dingwe tsa dibuka tse?




Setlhogo

Mokwadi



Setlhogo

Mokwadi




Setlhogo

Mokwadi



Setlhogo

Mokwadi



Setlhogo

Mokwadi



TEACHER: Sign

Date

Leeto la rona la go ya kwa disorokising



A re buiseng

Letsatsi la rona le legolo le ne la tla. Disorokisi di ne di tlile mo toropong, mme Mophato 3 o ne o le mo beseng go ya go bona disorokisi. Re ne ra gorogela mo tenteng e kgolo.

Morutabana: Emang mmogo gore le se ka la latlhega. Fa o latlhiegile, o eme kwa ofising ya ditekete gaufi le kgoro ya go tsena, mme re tlaa go fitlhela koo.

Jabu: Ijo! Bona rametlae yole o tsamaya mo godimo ga mogala.

Bongi: Ke rata disili tse di tshamekang.

Amo: A re tlaa kgona go atamela tau morago ga pontsho?

Ati: Go ka diragala eng fa e ka tswa mo hokong?

Busi: Ooo, o ka re nka dira mathaithai jaaka ena!


Morutabana: Dan o kae?

Ati: Ga ke itse.

Morutabana: Ka bonako! Tsamayang le ye go bona gore a ga a kwa ofising ya ditekete.

Pam: Bona! Bona! Ke yole! O palame tlou!

Morutabana: Mogalammakapaa! Ga go kgonagale!



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.



bale	yole
tsele	ele
sele	ile

ntaela	ntidimatsa
ntima	ntisa
nta	ntena

Letha:



A re kwaleng

Kwala dikarabo tsa gago tsa dipotso tse mo diphatlheng.

Ke eng se ngwana mongwe le mongwe a se ratileng kwa disorokising?

Jabu	Bongi	Amo	Busi

Go diragetse eng ka ga Dan?

Kwala bokhutlo jwa kgang. Kwala se morutabana le Dan ba se buileng.

Morutabana:

Dan:

Mafoko a tlwaelo

gola
lesedi
le go ka
supa



A re kwaleng

Dirisa mafoko a a tiragatso go feleletsa dipolelo.
Morago thalela mafoko a a re bolelelang ka ga tiragalo.

tshameka

tsamaya

kganna

palame

Dan o palame tlou ka mabela.




Bana ba _____ kwa godimo ka boitumelo.

Rametlae o _____ ka matsetseleko mo megaleng.

Sili e itumeletse go _____ ka bolo.

Re _____ bese e e serlwana ka kutlobotlhoko
fa re boela gae.

Mafoko a tiragalo a bidiba
madiri. A re bolelela gore
selo kana motho o dira
eng. Mathhalosi a tlhalosa
ka moo ba dirang tiro
ka teng.



TEACHER: Sign

Date

Go diragetse eng ka ga Dan?



A re direng

Dira ketsiso e mo go yona Dan a bolelelang ditsala tsa gagwe gore go diragetse eng kwa disorokising. Mongwe wa lona o tshwanetse go nna morutabana.



Dumela Bukatsatsi



Letlha _____



A re kwaleng

Itire e kete o Dan. Kwala setsenya mo bukatsatsing ka ga nako ya gago kwa disorokising.



A re kwaleng

Thalela mafoko otlhe a a re bolelelang ka ga tiragatso mo bukatsatsing ya gago. Kwala mafoko a le marataro a a re bolelelang ka ga tiragalo. A kwale mo theiboleng.





A re kwaleng

A matlhalosi a a thaletseng a re bolelela gore tiragalo e dirilwe leng, kae kgotsa jang? Kwala **jang**, **leng**, kgotsa **kae** fa thoko ga polelo. Jaanong sekeletsatse lediri le letlhulosi le le tlhalosang.

leng

kae

jang

Jabu o jetse dijotshegare ka bonako.

jang

Gantsi Pam o buisa dibuka tse di buang ka ga diphologolo.

Dan o re tlotletse ka ga disorokisi ka makgakga.

Nako nngwe re tswa ka maeto a sekolo.

Rametlae o ne a bina ka boitumelo kwa disorokising.

Morago ga disorokisi, bana ba ne ba boela kwa sekolong ka iketlo.



A re kwaleng

Sekteletsatse lefoko le le nepagetseng mo polelong nngwe le nngwe ya tse.

Ke rata go itshwara mo **nokeng/nôkeng**.



Mmaagwe o mo **lemile/lêmile** ka go mo fa madi a mantsi.

Mašwi a gagwe a tlaa **rêma/remâ**.

Rre Sebate o **boka/bôka** kgosi.

Diaparo tsa bona di tlaa **oma/ôma** ka moso.

Boka/bôka ntsi ke eo e wela mo dijong.

Mosadimogolo o itshwere **noka/nôka**.

Ka ga medumo




Boithabiso

Tlatsa ka mafoko a a nang le medumo e e tshwanang.

boka

gaila	gouta	reetsa	gaisa	bera	tlola	boa	seano
laisa	rera	kolو	koafala	seane	mooki	toulo	beela
poa	seatla	tootsa	bola	feela	loodsa	kera	boula



Go kwala kgang ya gago



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga kgang e o batlang go e kwala.
Morago o tlatse dikakanyo tsa gago mo tsebeng e.

Morulaganyi wa kgang ya me

Baanelwa le maitshetlego



Ke mang yo o mo kgannyeng ya gago?

Kgang e diragalela kwa kae?

Kgang e diragala leng?

Matseno

Go diragala eng mo matsenong a kgang?

Mmele

Go diragala eng mo mmeleng wa kgang?



Bokhutlo


Kgang e khutla jang?



Boithabiso

Itirele buka. Seg a tsebe e e latelang ya buka e. Seg a mo meleng ya maronthorontho. Mena tsebe mo meleng. Kwala leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gonne ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago mo bukeng.

SEPHUTHELO SA KWA MORAGO



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

8

KGATO 4. Seg a mo moleng morago ga go tshwaraganya buka.

SEPHUTHELO



Thala setshwantsho fa.

Kwala setlhogo sa buka fa.

1

KGATO 1. Mena mo moleng wa marontho




5

Tswelela ka kgang yá gagago fa.



7

Kwala mmele wa kgang yá gagago fa le mo
tsebeeng ja 4.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Simolola go kwala kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 3.



2

Thala setshwantsho fa.

Fetsa kgang ya gago.



7

3

Tswelela ka kgang ya gago fa.



Thala setshwantsho fa.

Kwala gore go diragdila eng kwa bokhutliling
jwa kgang ya gago fa le mo tsebeng ya 6.



Thala setshwantsho fa.


Thitokgang 6: Go tshela mo toropong

- 81 Botshelo jwa ditoropo 36**
 Buisa sekwalwa ka ga Jimi a ya kwa toropong.
 Dirisa setshwantsho sa boloko ya folete go bereka barulaganyi.
 Bua ka ga gore go diragala eng mo foleteng nngwe le nngwe.
 Tlasta madiri a a nepagetseng go tlhalosa ditirwana tsa folete nngwe le nngwe.
- 82 Mafelo a re mang mo go ona 38**
 Tlotla ka ga mmepe.
 Araba dipotso ka ga mmepe.
- 83 Jimi o romela ditsala tsa gagwe imeile 40**
 Buisa sekwalwa sa imeile.
 Dirisa makopanyi go kopanya dipolelo.
 Lemoga malatodi.
- 84 Ditsala tsa ga Jimi di a mo kwalela 42**
 Buisa sekwalwa sa imeile.
 Araba dipotso ka ga imeile.
 Dirisa madiri go feleletsa dipolelo.
 Lemoga dipaka mo dipolelong (pakajaanong kgotsa pakapheti)
 Dirisa matthalosi a dikaelo le maemo.
- 85 Go naya dikaelo 44**
 Buisa mmepe.
 Araba dipotso ka ga mmepe.
 Kwala dikaelo tsa mafelo a a rileng mo mmepeng.
 Lemoga matshwao a tsela le go bua gore a kaya eng.
- 86 Kwa ke nnang teng 46**
 Kwala aterese mo omfolopong.
 Kopanya dipolelo o dirisa makopanyi.
 Lemoga mainatota.
 Tlatsa karata ya taletso ya go tla kwa konsarateng ya sekolo.
 Thala mmepe o mo go ona o nayang dikaelo.
- 87 Go naya dikaelo 48**
 Kgomaretsha mafelo mo mmepeng.
 Tlotla ka ga mmepe le tsala.
 Tlotla ka ga mafelo a a babalesegileng le a a sa babalesegang.
 Araba dipotso ka ga mmepe.

- 88 Buisa ka kelotlhoko 50**
 Botsa le go naya dikaelo tsa mafelo a a farologaneng mo mmepeng Kgaoganya mafoko go ya ka medumo.
 Nomora mafoko go ya ka tatelano ya alefabete.
 Buisa papatso.
 Araba dipotso ka ga papatso.
 Tlhamha papatso.
- 89 Re bona kotsi 52**
 Buisa kgang ya ditshwantsho.
 Tlatsa pudula ya puo go feleletsa kgang.
 Bolelelapale le go kwala bokhutlo jwa kgang.
 Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a a nepagetseng a mafoko.
 Buisa mafoko, mme o reetse medumo.
 Lemogo le go nyalya maemeditota.
- 90 Go diragetse eng? 54**
 Lemoga tatelano ya kgang.
 Bapisa ditshwantsho tse pedi le go lemoga pharologano.
 Feleletsa foromo ya kotsi ka go tlatsa tshedimosetso.
- 91 Kwa konsarateng 56**
 Buisa lenaneo la konsarata ya sekolo.
 Tlotla ka ga lenaneo le tsala.
 Araba dipotso ka ga lenaneo.
 Thala phousetara go bapatsa konsarata o naya tshedimosetso e e maleba.
- 92 Baeng kwa konsarateng ya rona 58**
 Buisa athikele ya lokwalodikgang.
 Araba dipotso ka ga athikele ya lokwalodikgang.
 Tlhaola mafoko go ya ka mabokoso a a nepagetseng a mafoko.
 Lemoga maina a a tlogetsweng le matlhaodi le go a dirisa go feleletsa dipolelo.
- 93 Dan yo o gakgamatsang 60**
 Buisa sekwalwa ka ga Dan.
 Kwala tlhaloso ya ga Dan.

Kotara 3: Dibeke 5 - 10

- 94 Tlotla ka ga mmepe wa Aforikaborwa 62**
- 95 Mesego 63**
- 96 Go kwala kgang ya gago 65**
 Tlotla ka ga poloto ya kgang.
 Tlatsa dikakanyo tsa kgang ka fa tlase ga dithhogo tse di balolotsweng.
 Dira buka ya mesego (tse di segeletsweng).



Botshelo jwa ditoropo



A re buiseng

Jimi o ya kwa toropong

Rraagwe Jimi o ne a bona mmereko o montšhwa mo toropong, mme ka jalo lelapa la gagwe le ne la tshwanelo go fuduga. Jimi o ne a sa itumelela go fuduga a tlogela ditsala tsa gagwe kwa sekolong. O ne a tshwanelo go ya kwa sekolong se sentšhwa.



Go nna mo toropong go farologana thata le go nna mo motseng. Go na le batho ba bantsi ba ba nnang mo toropong, **mme** go na le pharakano e ntsi thata. Mo mebileng o bona batho ba ba tsamayang, ba ba kgannang, ba ba palamang ditekesi le diterena, botlhe ba ya kwa mafelong a a farologaneng. Batho ba bantsi ga ba na ditshingwana **gonne** ba nna kwa godimo mo dintlong tsa metlhathlaganyane, mo difoleteng.

Jimi o nna mo bolokong ya difolete. O nna mo motlhathlaganyaneng wa 2 mo foleteng ya nomore ya 2A. O nna gaufi le sekolo, **ka jalo**, a ka nna a tsamaya ka maoto go ya kwa sekolong.



Jimi o aga a latlhiegile **gonne** go na le mebila e mentsi le gona e a tshwana. Tsala ya gagwe, Thandi, o a mo thusa fa a latlhiegile. O setse a na le dingwaga di le pedi a nna mo toropong.



A re kwaleng


Bona gore batho ba dira eng mo bolokong ya difolete.

Mo setshwantshong, re file difolete dinomore. Ke metlhathlaganyane e le mene, ka difolete di le tharo mo folurung e nngwe le e nngwe.

Foluru nngwe le nngwe e na le nomore, mme folete nngwe le nngwe e na le tlhaka ya alefabeete.

Theibole e e fa tlase e na le lenaneo la se mongwe le mongwe a se dirang. Mo tirong nngwe le nngwe, tlatsa nomore ya folete eo e dirwang mo go yona. Dirisa nomore ya foluru (mo kholomong e e serolwana ka fa molemeng), le nomore ya folete (e e mo moleng o motala kwa godimo).

Letha:



Jimi o dira tirogae ya gagwe.	2A	Mosetsana a nwa molemo wa gagwe.	Ineeleng ke ena a buisang buka ya laeborari.
Bana ba mo moletlong.		Mosimane o qpara diaparo tsa kgwele ya dinao.	Monna o apeile.
Mosetsana o tlhapa meno.		Mosetsana o ja bebetsididi.	Mosetsana o tshwere katse ya gagwe.
Mosetsana o bua mo founung.		Mosimane a fepa dintšwa.	Ba bogetse TV.



A re kwaleng

Lebelela mafoko a o a kwadileng mo theiboleng. Jaanong tlatsa mafoko a a tlogetsweng go feleletsa dipolelo tse.

Ba ke bona ba		TV.
Ena o		mo founung.
Mosimane o		dintšwa.
Mosetsana o		bebetsididi.
Ineeleng		buka.

TEACHER: Sign

Date

Mafelo a re nnang mo go ona



A re buiseng

Lebelela mmepe mme o bue ka ga dikago le mafelo a o a bontshiwang mo mme peng. Supa se o se bonang mo bolokong bongwe le bongwe, mme o bue gore ke eng.

	A	B	C	D
6	dintlo	dintlo	banka	mmarakka
5	sekolo	phaka	bookelo	mabenkele
4	lebalala metshameko 	letamo la go thumela 	kereke 	seteišene sa diterena
3	resetšuranta 	kheretšhe 	laeborari 	dihotele
2	dintlo 	lebenkele le legolo 	seteišene sa mapodisi 	ditimamolelo
1	serapa sa diphologolo 	keratšhe 	poso 	boemelafofane

Letha:



A re kwaleng

Jaanong bua gore lefelo lengwe le lengwe le kwa kae. Dirisa dinomore tse di serolwana go tswa ka fa molemeng wa mmepe le ditlhaka tse di boluu go tswa kwa godimo.

Tleliniki e kwa kae?		2A	Bookelo bo kwa kae?	
Laeborari e kwa kae?			Seteišene sa mapodisi se kwa kae?	
Ditimamolelo di kwa kae?			Difolete di kwa kae?	
Sekolo se kwa kae?			Serapa sa diphologolo se kwa kae?	
Ditlhare tse dintsi di mo bolokong bofe?			Seteišene sa diterena se kwa kae?	



A re kwaleng



Jaanong bua le tsala ya gago ka ga mafelo a a farologaneng a a mo mmepeng. Arabang dipotso tse mmogo, mme morago le tlatsi dikarabo.



Naya mafelo a mabedi a a <u>gaufi</u> le sekolo.	
Naya mafelo a mane a a <u>fa thoko</u> ga kereke.	
Ke lefelo lefe le <u>fa pele</u> ga boemelafofane?	
Ke lefelo lefe le <u>le bapileng</u> le sekolo?	
Letamo la go thuma le <u>fa gare</u> ga	
A difolete <u>di gaufi</u> kgotsa di kgakala le sekolo?	le
Fa go ka nna le molelo kwa sekolong, setimamolelo se ya go kgweetsa sebaka se se kanakang? Bala diboloko.	
O ka rata go nna kwa kae? Bua gore ke boloko bofe mme o bue gore ke goreng o bo tlhopile.	

TEACHER: Sign

Date



A re buiseng

Go:

Bongi@library.com, jabu@library.com, Ann@library.com, Sam@library.com

Go tswa:

Jim@school.com

1 Lwetse 2015

14:22

Dumelang Bongi, Amo, Ati le Jabu

Jaanong ke nna mo toropong. Ke itumetse thata gonu ke kgona go dirisa khomputhara go romela lekwalo la imeile. Ke le tlhoafaletse lotlhе thata fela.

Toropo e a tlhanasela le pharakano ya teng e kitlane. Ke setse ke simolotse kwa sekolong sa me se sešwa. Ke sekolo se segolo thata. Go na le bana ba ka nna 1000. Sekolo se gaufi le phaka le phulu ya go thuma. Thapama ke tsenela dithuto tsa go thuma. Ke na le tsala e ntšhwа. Leina la yona ke Thandi. O mo tlelaseng ya me. Fa ke latlhenga mo sekolong ke ena a nthusang.

Jaanong ke nna mo bolokong ya difolete. Ke nna mo folurung ya 4. E kwa godimo thata. Ga re na tshingwana, mme re lesego gobo re nna gaufi le phaka. Ke kgona go ya go tshameka le ditsala tsa me kwa teng.

Ke soloefela gore ke tlaa tlhopelwa go tshameka mo setlhopheng sa kgwele ya dinao gape ke soloefela gore re ka tshameka kgatlhanong le sekolo sa lona. Ke tlaa tla go go etela fa ke etetse nkoko ka Keresemose.

Tsweetswee nkarabeng jaanong, ke tlaa emela karabo mo khomputareng.

Tlholang sentle

Jimi

Romela



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.



Mafoko a tlwaelo

reka
rekile
tshwara
tshwere

gaufi	tlou	mæ	apole	kubu
kausu	folouru	sale	rola	tuba
tau	kouma	gale	gole	thuba

Letha:



A re kwaleng

Kopanya sebedi sengwe le sengwe sa dipolelo o dirisa nngwe ya mafoko a go go thusa.

mme

gonne

ka jalo

empa

Mme, gonne, ka jalo le empa ke makopanyi. re a dirisa go kopanya dipolelo.

Go na le batho ba bantsi ba ba nnang mo toropong.

Go na le pharakano e ntsi.

Batho ba bantsi ga ba na ditshingwana.

Ba nna mo difoleteng.

Jimi o nna gaufi le sekolo sa gagwe.

A ka ya sekolong ka maoto.

Go na le phulu ya go thumela kwa sekolong sa gagwe.

O tsenela dithuto tsa go thuma.

Jimi o aga a timela.

Mebila e mentsi thata.

Ga go na lebala mo go tshamekelwang teng.

Ke nna gaufile phaka.



A re kwaleng

Batla lelatodi la lefoko lengwe le lengwe le le hibifaditsweng, mme o le kwale mo phatlheng.

kgakala


pitlagane

reka

tlhodia

khutshwane

Sekolo se gaufi.



kgakala

Ba rekisa dimonamone.

Noka ele e sephara.

Go tsaya nako e telele go ya sekolong ka maoto.

Go modumo thata bosigo kwa toropong.


A o sa ntse o gakologelwa gore lelatodi ke eng? Ke lefoko le le nang le bokao jo bo sa tshwaneng le jwa lefoko le lengwe. Lelatodi ke lefoko le le latolang bokao jwa le lengwe.

TEACHER: Sign

Date

41

Ditsala tsa ga Jimi di a mo kwalela



A re buiseng

Go:

Jim@school.com

Go tswa go:

Bongi@library.com

1 Lwetse 2015

14:45

Dumela Jimi

Ijoo, re sa tswa go amogela imeile ya gago. Rotlhe re dirisa khomputhara kwa laeboraring.

Re go tlhoafalsetse. O mo sekolong se segolo thata. Tota o ithuta go thuma. Go molemo thata. Re solo fela gore re tlaa tla re go etela go tla go bona sekolo sa gago.

Gongwe re tlaa go bona pele ga Keresemose.

Tlhola sentle

Bongi, Ati, Amo le Jabu

Romela



A re kwaleng

Araba dipotso tse.

Ke mang yo o arabileng?

O arabile ka letlha lefe?

O arabile ka nako mang?

Bana ba ne ba dutse kwa kae?

Letha:



A re kwaleng

Dirisa madiri a go feleletsa dipolelo tse. Morago o bue gore a polelo e mo pakajaanong kgotsa pakapheting.

ya ile	Jimi o ya kwa sekolong. Kgwedi e e fetileng Jimi o _____ kwa toropong.	Pakajaanong
reka rekile	Rraagwe o _____ koloi.	
tsamaile tsamaya	Rraagwe o _____ koloi maabane.	
tsere tsaya	O tsamaya ka maoto go ya kwa sekolong. Maabane Jimi o _____ go ya kwa sekolong.	
	Thandi o _____ buka ya gagwe. Maabane Thandi o _____ buka ya gagwe.	



Boithabiso

Tlatsa mafoko a mo phazeleng (maleaneng) ya mafoko. Bala ditlhaka mo lefokong lengwe le lengwe go go thusa go bona phatlha e e nepagetseng ya e nngwe le e nngwe.

fa gare

godimo

kwa godimo

mo

fa thoko

teng

TEACHER: Sign

Date

Go naya dikaelo



A re buiseng

A re boeleng kwa tirong ya mmepe.
Lebelelang mmepe.



	A	B	C	D
6	poso 	First Avenue 	boemelafofane 	Third Avenue
5	Mandela Road 	seteišene sa diterena 	phaking 	seteišene sa mapodisi
4	Church Street 	kereke 	phaka 	keretšhe
3	suphamakete 		sekolo 	
2	Rose Road 	bookelo 		karatšhe
1	Flower Street 		khefi ya inthanete 	madirelo

Letha:



A re kwaleng

Lebelela mmepe, mme morago o tlatse dikarabo tsa dipotsa tse.

Mafoko a
tlwaelo

loma
lomile
reka
rekile

Sekolo se mo mmileng ofe?	
Suphamakete e mo sekhutlong/khoneng efe?	
Botseno jwa bookelo bo mo mmileng ofe?	
Ke mafelo afe a a babalesegileng go ka tshamekela bana?	
Ke mafelo afe a a modumo?	
Ke mafelo afe a a sa babalesegang go ka tshamekela bana?	




A re kwaleng

Kwala dikaelo tsa go tswa kwa sekolong go ya kwa posong.


Kwala dikaelo tsa go tswa kwa bookelong go ya kwa sekolong.

Kwala dikaelo tsa go tswa kwa sekolong go ya kwa karatsheng.



Boithabiso

Matshwao a a kaya eng?



TEACHER: Sign

Date

45



A re kwaleng

Ateresetsa
omfolopo e kwa
go wena.



A re kwaleng

Thala mola go tswa kwa lebokosong le le boluu go ya kwa
go le le pinki go feleletsa polelo nngwe le nngwe.
Mo polelong nngwe le nngwe thalela lekopanyi.



Mme , ka jalo le gonne
ke makopanyi. Re a
dirisa go kopanya
dipolelo.

O kgabagantse tsela gonne

O ntshitse buka ya gagwe ya diresipi
gonne

Ke ne ke ya go tshameka kgwele ya
dinao, ka jalo

Ke ne ke sa itse malatsi a re
ikatisetsang bolotloa ka ona, ka jalo

Ke ne ka ya go robala bosigogare mme

Ke ne ke se na se nka se buisang, ka jalo

Re ne ra ya kwa lepatlelong la
metshameko gonne

O ne a nthomela kwa tleiniking gonne



ke ne ka ya kwa laeboraring.

ke ne ka lebelela kwa botong
ya dikitsiso.

robot e ne e le botala jwa
tlhaga.

ke ne ka tsaya dikhokho tsa
me go ya kwa sekolong.

o ne a batla go baka dikuku.

re ne re na le motshameko.

ke ne ka palelwa ke go tsoga
mo mosong.

ke ne ke lwala.

Letha:



A re kwaleng

Thalela maina a a tshwanetseng go simolola ka tlhakakgolo.

bongi

mandla

diphalane

lusikisiki

durban

dan

mosupologo

setulo

kuku

buka

polokwane

lebolomo

pene

busi

boloko

baesekele

johannesburg

sekere



Boithabiso

Romela Bongi le Ati taletso ya konsarata ya lona ya sekolo. Tlatsa tshedimosetso mo karateng ya taletso mme morago o thale o bo o naya maina a ditaelo tsa go tswa kwa seteiseneng kgotsa kwa boemelong jwa dibese jwa sekolo sa lona.

Dumela Bongi le Ati

Lenaneo la konsarata

O lalediwa kwa konsarateng
ya sekolo sa rona.

Letha:

Sekolo:

Thala dikaelo tsa go tswa kwa seteiseneng go ya kwa sekolong. Tsena dileibole go bontsha maina a mebila le maina a mafelo a ba tlaa yang kwa go ona.



TEACHER: Sign

Date

47

Go naya dikaelo




A re direng

Itirele mmepe. Sega ditshwantsho tsa mafelo a a farologaneng mo papetlanatirong ya 95 (mo tsebeng ya 63) mme o di kgomaretse mo keriting e. Sega ditshwantsho tsa mafelo a a farologaneng go tswa kwa morago ga buka, mme o di kgomaretse mo keriting. O ka nna wa swetsa gore o ya go bay ake nngwe le nngwe. O ka nna wa itlhopela ntlo e nngwe, mme wa swetsa gore o ya go e kgomaretsha kae. A o batla go nna gaufi le sekolo?



	A	B	C	D
b				
5				
4				
3				
2				
1				

Letha:



A re kwaleng

Bontsha tsala ya gago mmepe wa gago. Supa kwa o beileng lefelo lengwe le lengwe teng. Morago o tlatse nomore le tlhaka go bontsha kwa lefelo lengwe le lengwe le leng teng. Mo phatlheng, kwalla gore ke goreng o sweditse go bay a setshwantsho koo. Bolelela tsala ya gago gore ke mafelo afe a a babalesegileng kgotsa a a sa babalesegang go tshameka.



Maſoko a
tlwaelo

gare
mo
simolola
simolotse

Jaanong bua gore mafelo a a mo bolokong bofe.	Bua gore ke goreng o beile mafelo a koo. Gonne ...
Tleliniki e kwa kae?	
Laeborari e kwa kae?	
Bookelo bo kwa kae?	
Sekolo se kwa kae?	
Ditimamolelo di kwa kae?	
Seteiſene sa mapodisi se kwa kae?	
Seteiſene sa diterena se kwa kae?	
Difolete di kwa kae?	
Phaka e kwa kae?	
Ntlo ya gago e kwa kae?	
Letamo la go thuma le kwa kae?	
Suphamakete e kwa kae?	
Kereke e kwa kae?	

TEACHER: Sign

Date

Buisa ka kelotlhoko



A re direng

Botsa mongwe le mongwe dikaelo tsa go ya kwa mafelong a a farologaneng mo mme peng. Dirisa ma foko a a latelang.

tswelela le tsela

fapogela kwa mojeng

feta phaka

kwa sekhutlong fapogela

o tlaa bona ___ ka fa mojeng

fapogela kwa molemeng



Tiriso ya mafoko

Kgaoganya ma foko a go bontsha medumo e e farologaneng. Morago o nomore ma foko a a mo lebokosong lengwe le lengwe ka tatelano ya alefabete.

1	boo/ke/lo	mapodisi	suphamakete	lepatlelo
3	thuma	laeborari	resetšuranta	marekisetso
2	seteišene	thumang	karatšhe	tekesi



A re buiseng

Buisa papatso mo tsebeng e e fa thoko, morago o bue le tsala ya gago ka ga gore papatso e le tshepisa eng. Morago o tlatse Ee kgotsa Nnyaya mo dipolelong tse.

Buisa dipotso tse, mme o tshwaye ee kgotsa nnyaya.	ee	nnyaya
A o akanya gore sekipa se ka dira gore o taboge ka bonako?		
A o akanya gore sekipa se ka go thusa gore o nne mogaka?		
A o akanya gore sekipa se ka dira gore o ikutlwae o le motlotlo?		
A o akanya gore sekipa se tlhwatlhwatlase?		
A o akanya gore papatso e e nnete e bile e boammaaruri?		
A o itse papatso nngwe fela e e sa ikanyegeng?		

Sekipa se ngwana mongwe le mongwe yo o ithatang a tshwanetseng go nna le sona!

Bana, fa le batla go nna mo dinakong le tlhoka
Sekipa sa Dinako!

Se ya go tokafatsa go taboga ga gago, mme o ya
go nna mogaka yo o gaisang.

O ya go ikutlwa o le motlotlo ka
Sekipa sa Dinako!

O ya go lalediwa kwa meletlong ya mongwe le mongwe.

Ithekele se le sengwe gompieno.
Di tlhwatlhwatlase mo toropong.

Ke R150 fela! Thekisotlase ya beke (1) fela.



Boithabiso

Itirele papatso ya gago. Thala setshwantsho mme o kwale dipolelo dingwe go dira
gore batho ba rate go e reka.

TEACHER: Sign

Date

Re bona kotsi




A re buiseng

Buisa kgang, mme o tlatsé se o se akanyang gore mokgweetsi o se buile, mo puduleng ya puo ya bofelo.

28 Lwetse 2015

11:00 am





A re kwaleng

A o akanya gore monna o sa ntse a ka kgweetsa koloi ya gagwe morago ga kotsi?
A a bitse mapodisi? Jaanong kwala dipolelo di le tharo ka ga se o akanyang gore se tlaa diragala mo kgannyeng.

Letha:

Mafoko a tlwaelo

thuba
thubile
tlisa
tlisitse



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatleng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi tsa gago mo bukatirong.

akanya

kgweetsa

monna

bue

kopanya

reetsa

nna

rue

senya	botsa	kganna	kue



A re kwaleng

Buisa polelo nngwe le nngwe, morago o sekeletse maemedi a o ka a dirisang boemong jwa mafoko a a thaletsweng.



Monna o kgweeditse koloi ya gagwe mo setlhareng.

wena ena rona tsona bona yona

Katse e kgabagantse tsela.

wena ena rona tsona bona yona

Jimi le Thandi ba bone kotsi.

wena ena rona tsona bona yona

Thandi o ne a kwalela mapodisi pegelo.

wena ena rona tsona bona yona

Ke nna le Thandi re isitseng katse kwa gae.

wena ena rona tsona bona yona



A re kwaleng

Thala mola go golaganya maemedi a a mo kholomong ya ntlha le maemedi a a mo kholomong ya bobedi.



o
o
e
re
ke
o
ba



nna
wena
ena
ena
rona
yona
bona





TEACHER: Sign _____ Date _____

Go diragetse eng?



A re direng

Nomora ditshwantsho tse go bontsha tatelano e e nepagetseng mme morago o bolelele tsala ya gago gore go diragetse eng ka tatelano e e nepagetseng.



Boithabiso

Lemoga pharologano.



Letha:



A re kwaleng

O tshwanetse go tlatsa foromo ya kotsi.

Tsaya gore o ne o ya gae go tswa kwa sekolong. O bone kotsi ya tsela. O bone mokgweetsi wa koloi a theposa koloi ka bonako go fapogela katse. Koloi e ne ya tsena mo setlhareng, mme mokgweetsi o ne a sa gobala le katse le yona e ne e sa gobala.

Ke wena fela motho yo o boneng kotsi e, ka jalo, o kopilwe go kwala kgang ya se se diragetseng. Pele o tlatsa foromo, bolelala tsala ya gago gore o ya go reng.



Foromo ya kotsi

Leina la gago	
Letlha la kotsi	
Nako ya kotsi	
Go diragetse eng:	
La ntlha	
Morago	
Morago ga moo	
Kwa bokhutlong	
Tshaeno:	

TEACHER: Sign

Date

Kwa konsarateng



A re bueng

Buisa lenaneo ka kelotlhoko mme o tlottlele tsala ya gago gore konsarata e tlaa bo e le ka ga eng. Bua gore ke ntlha efe ya lenaneo e o tlaa e ratang thata.



Lenaneo la Konsarata ya Sekolo sa Poraemari sa NEW TOWN

Letlha: 3 Lwetse 2015

Nako: 13:00–15:30

Nako	Mophato	Ntlha	
13:00		Pulo ka Mogokgo: Mme Gaga	
13:10	Mophato 1	Pina ya Winnie Poo	
13:20	Mophato 2	Pina: Ga re tshabe phiri e kgolo e e bosula.	
13:40	Mophato 3	Jack le thobane ya nawa Dinaledi: Jimi o etsisa Jack Thandi o etsisa mmaagwe Jack	
14:00 go fitlha 14:30		Paka ya go ikhutsa Bana botlhe ba tlaa fiwa matute a mefuta le dithuthuntshwane. Batsadi ba tlaa rekisediwa tee le kofi.	
14:30		Go tlaa abelwa bana ba mephato ya 1, 2 le 3 meputso	
15:00	Mophato 4	Khwaere ya bana e tlaa opela Pina ya Setshaba	
15:15		Puo ya tswalelo: Tona ya Thutotheo	



A re kwaleng

Lebelela lenaneo, mme morago o arabe dipotso tse.

Konsarata e simolola ka nako mang?

Ke mang yo o tlaa bulang tiro?

Bana ba tlelase ya mophato 1 ba ya go dira eng?

Go diragala eng ka 13:20?	
Dinaledi tsa konsarata tse di diragatsang ka 13:40 ke bomang?	
Bana ba tlelase ya mophato 4 ba ya go dira eng?	
Go ya go diragala eng ka nako ya go ikhutsa?	
Ke mang yo o tlaa neelanang ka puo ya tswalelo ya konsarata?	
Fa o ne o le kwa konsarateng, ke ntlha efe ya lenaneo e o neng o tlaa e rata thata?	
O ya go fetwa ke eng fa o ka goroga ka 14:30?	1 2 3 4



Boithabiso

Thala phousetara
go bapatsa
konsarata e. Naya
tshedimosetso
yotlhe e e maleba.



Baeng kwa konsarateng ya rona



A re buiseng



Dikgang tsa Bana

Sekolo sa New Town se na le konsarata e e itumedisang

Mmegi: Yvonne Noates

4 Lwetse 2015

Bana ba sekolo sa New Town ba tlhagisitse konsarata e e matsetseleko maabane. Ba itumedisitse babogedi ka dipono tse di tswang mo go Winnie Poo le Dikolobe tse Tharo. Dinaledi tsa dipontsho e ne e le Jimi Mantsho le Thandi Ndlovu ba ba neng ba diragatsa jaaka Jack le thobane ya nawa. Jimi e ne e le Jack, mme Thandi e le mmaagwe. Mogokgo o ne a itumetse thata gonneTona ya Thutotheo e ne e tsenetse konsarata. Tona e ne ya re: "Ke motlotlo thata ka sekolo se. Bana



ba teng ba dira sentle, mme ke kgona go bona gore barutabana le batsadi ba dira tiro e ntle." Sekolo se ne sa neela bana ba ka dinako tsotlhe ba dirang tirogae ya bona, meputso. Bona bana bao ba dirile sentle mo ditlhathlobong tsa ANA kgwedi e e fetileng.

Big Book Shop e abile meputso ya dibuka.



A re kwaleng



A o akanya gore mokwadi wa athikele o nagana gore Sekolo sa New Town se na le dilo tse dintle? O itse jang?

Bana ba ne ba fiwa meputso ya eng?

Letha:

Sekolo se bone meputso e kwa kae?

Kopolola polelo e e re tlhalosetsang gore Tona e ne e itumeletse sekolo.



Tiriso ya mafoko

Tlatsa mafoko mo diphatleng tse di nepagetseng. Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi tsa gago mo bukatirong.

mmaagwe

mang

tshedimosetso

kgwedi

gagwe

kgang

tshela

kgwele

Mafoko a tlwaelo

goroga
gorogile
nwaya
nole

bogwe

leng

tshuba

kgwebo

Tlatsa maina le matlhaodi a a tlogetsweng a a tlhaolang.

Dirisa mafoko a go go thusa.

A re kwaleng



Matlhaodi

ditala

dikhutshwane

modumo

segolo

ditelele

Maina

dikoloi

dikago


ditlhare

sekolo

bana



di ne di le



di ne di le



ba ne ba le



se ne se le



di ne di le

TEACHER: Sign _____

Date _____

59

Dan yo o gakgamatsang



A re buiseng

Dan o aga a tla thari le gona o lebala
sengwe le sengwe.

Ngwaga o o fetileng o lebetse letsatsi
la botsalo la gagwe.


Kgwedi e e fetileng o lebetse kgetsana
ya dibuka mo beseng.

Beke e e fetileng o palame tlou kwa
disorokising.

Maabane o siilwe ke terena ya go
ya kwa konsarateng.

Mo mosong kwa sekolong a apere
sutu ya go thuma.

Ke motho yo o gakgamatsang tota.



Letha:





A re kwaleng

Dirisa mmepe wa tlhaloganyo
go tlhalosa Dan.




O lebega jang

Dilo tse di gakgamatsang tse a
di dirang



Ba e leng ditsala tsa gagwe

Se Dan a ka se dirang go
gopola dilo



TEACHER: Sign

Date

Tlotla ka ga mmepe wa Aforikaborwa



A re bueng

- Lebelela mmepe wa Aforikaborwa.
- Supa diporofense di le 9.
- O nna mo porofenseng efe?
- Bua mosate wa porofense nngwe le nngwe.
- Supa dinepe tse di bontshang mafelo mangwe a botlhokwa mo porofenseng nngwe le nngwe.
- Ke diporofense dife tse di kwa lebopong?






A re direng

Sega ditshwantsho tse mme o di dirise go itirela mmepe wa gago mo tsebeng ya 48.



TEACHER: Sign

Date



Go kwala kgang ya gago



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga kgang e o batlang go e kwala.
Morago o tlatse dikakanyo tsa gago mo tsebeng e.



Morulaganyi wa kgang ya me

Baanelwa le maitshetlego

Ke mang yo o mo kgannyeng ya gago?

Kgang e diragalela kwa kae?

Kgang e diragala leng?

Matseno

Go diragala eng mo matsenong a kgang?


TEACHER: Sign

Date

Mmele

Go diragala eng mo mmeleng wa kgang?

Bokhutlo




Kgang e khutla jang?



Boithabiso

Itirele buka. Seg a tsebe e e latelang ya buka e. Seg a mo meleng ya maronthorontho. Mena tsebe mo meleng. Kwala leina la gago ka fa tlase ga setlhogo, gon ne ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong kwala kgang ya gago mo bukeng.





KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago

O na le dingwaga tse kae?

O nna kwa kae?

8

SEPHUTHELO



Thala setshwantsho fa.

KGATO 2. Mena mo moleng wa marontho
KGATO 3. E tsawanganye mo lethakoreng leKwala setlhogo sa buka fa.
Tlatsa leina la gago (o mokwadi).

1

KGATO 4. Seg a mo moleng morago ga go tshwaraganya buka.

KGATO 1. Mena mo moleng wa marontho



5

7

Tswelela ka kgang yá gaggo fa.

Kwala mmeli wa kgang yá gaggo fa.



Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.

Thala setshwantsho fa.



Simolola go kwala kgang ya gago fa.

2

Thala setshwantsho fa.



Fetsa kgang ya gago.

7

3

9



Tswelela ka kgang ya gago fa.

Thala setshwantsho fa.



Kwala se se diragdalang mo bokhureloing jwa
kgong ya gago.

Thala setshwantsho fa.

Thitokgang 7: Batho le mafelo

97 Bana ba bašwa mo sekolong sa rona 70

Buisa sekwalwa ka ga bana ba bašwa. Feleletsa theibole e e ka ga sekwalwa. Araba dipotso ka ga sekwalwa.

98 Mafelo a a farologaneng mo Aforikaborwa 72

Sega le go kgomaretsa diporofense di le robongwe mo mmepeng. Araba dipotso ka ga porofense e ba nnang mo go yona. Lemoga ditlhaka tsa Setswana. Tlhaola mafoko go ya ka tatelano ya alefabete. Kwalolola dipolelo o dirisa matshwaopiso a a nepagetseng.

99 Maemo a rona a bosa 74

Buisa ka ga pego ya bosa. Dirisa tshedimosetso go tswa mo pegong ya bosa go feleletsa tšhate ya bosa. Dirisa makopanyi go kopanya dipolelo. Dirisa ditlhongwapele (ditlhogo) go feleletsa mafoko.

100 Se ke se dirileng 76

Thala ditshwantsho di le nne tsa se ba se dirileng mo bokhutlong jwa beke. Tlhalosa ditshwantsho. Kwala polelo ka ga ditshwantsho o supa madiri. Golaganay pakajaanong le pakapheti. Dirisa madiri go feleletsa dipolelo. Lemoga pakajaanong, pakapheti le pakatlang. Direla tsala karata ya botsalano.

101 Bana ba ba tswang gosele 78

Buisa sekwalwa se se tlhalosang ka ga bana go tswa kwa mafatsheng a mangwe. Tlhomaganya tshedimosetso ka ga bana. Bopa mafoko a a nang le medumo -etse, -ese, -le, -ma le -o. Bopa dipotso.

102 Se re se ratang 80

Dira patlisiso le go tlhomaganya dipolelo kana ditlamorago.

Araba dipotso ka ga dipolelo tsa patlisiso.

Kgaoganya mafoko go ya ka medumo. Kwala mafoko ka tatelano ya alefabete. Dirisa madiri a a tlwaelegileng le a a sa tlwaelegang. Feleletsa bobo jwa segokgo.

103 Dikatsana tse pedi 82

Buisa leboko ka ga dikatsana tse pedi. Araba dipotso tse di rileng ka ga leboko. Lemoga mafoko a a rumisanang mo lebokong.

104 Se dikatse di se buileng 84

Boka le go diragatsa leboko. Kwalolola dipolelo ka puosebui. Tshameka motshameko wa mafoko o dirisa madiri a pakajaanong le pakapheti.

105 Lekwalo go ya go tsala ya me 86

Buisa lekwalo la botsalano. Araba dipotso ka ga lekwalo. Lemoga maina le matlhaodi aa dirisitsweng mo lekwalong.

106 Go tlhalosa dilo 88

Dirisa matlhaodi go itlhalosa. Dirisa matlhaodi go tlhalosa ditshwantsho. Dirisa matlhaodi go feleletsa dipolelo. Kwala temana e e tlhalosang. Bapisa ditshwantsho tse pedi le go lemoga pharologano.

107 Letsatsi la laeborari gape 90

Buisa temana ya tshedimosetso ka ga ditlou. Araba dipotso ka ga temana. Dirisa maemeditota go feleletsa dipolelo.

108 Dibuka tsa go buisa 92

Buisa sephuthelo sa buka le lenaneo la diteng. Araba dipots ka ga sephuthelo le lenaneo la diteng. Kwala dipolelo ka ga gore ke eng ba rata go buisa buka.

Kotara 4: Dibeke 1 - 4

Dirisa matlhalosi go feleletsa dipolelo.

Buisa seraraanyaloleme.

109 Leeto la rona kwa serapeng sa ditlou 94

Buisa temana ka ga loeto lwa go ya kwa serapeng sa ditlou le phamfolete ka ga ditlou.

Kwala dipolelo di le nne ba dirisa se ba se ithutileng ka ga ditlou. Naya maina mo setshwantshong sa tlou.

110 Puisano ka ga tlou 96

Botsa dipotso ka ga tlou. Lemoga makwalwatshwano a a nepagetseng.

Kwalolola dipolelo ka mokgwa wa puosebui.

111 Puisano ka ga tlou (tsweletso) 97

Dirisa tatelano ya alefabete go kopanya maronthorontho.

112 Go kwala kgang ya gago 98

Rulaganya go kwala kgang. Tlatsa dikakanyo tsa kgang ka foreimi ya go kwala.

Dira buka ya kgang le go kwala kgang.



Bana ba bašwa mo sekolong sa rona



A re buiseng

Jimi le Thandi ba beatse kwa sekolong go tswa kwa malatsing a boikhutso. Sekolo sa bona se mo Johannesburg. Bana botlhe kwa sekolong sa bona ba bua Seesimane mo phaposiborutelong. Botlhe ba bua dipuogae tse di farologaneng, gonne ba tswa kwa mafelong a a farologaneng. Bangwe ba bona ba tswa kwa mafatsheng a mangwe. A re kopanneng le bangwe ba bana.

Kapabokone

Ke nna Margriet. Ke na le dingwaga di le supa. Ke bua Seaforikanse. Ke rata go tshameka le diotlwana kana diruiwaratwa tsa me.



Bokonephirima

Ke nna Dipuo. Ke na le dingwaga di le robedi. Ke bua Setswana. Dijo tse ke di ratang ke dimonamone.



Gauteng

Foreisetata

Ke nna Makgomo. Ke na le dingwaga di le robongwe. Ke bua Sesotho. Ke rata go buisa.



Kapabophirima

Ke nna Jani. Ke na le dingwaga di le robedi. Ke bua Seaforikanse. Ke rata go bogela TV.



Kapabolhaba

Ke nna Lulama. Ke na le dingwaga di le robongwe. Ke rata go tshameka ka diotlwana kana diruiwaratwa tsa me. Ke rata go tshameka le diotlwana tsa me. Ke bua Sethosa.



KwaZulu-Natala

Nna ke Mandu. Ke na le dingwaga di le robedi. Ke bua Sezulu. Ke rata go tshameka bolotloa.



Limpopo

Ke nna Phaladi. Ke na le dingwaga di le robedi. Ke nna kwa Limpopo. Ke bua Sepedi. Ke rata go tshameka le ditsala tsa me.



Mpumalanga

Nna ke Siabelo. Ke na le dingwaga di le robongwe. Ke bua Siswati. Motshameko wa me ke kgwele ya dinao!

Letha:



A re kwaleng


Buisa ka ga bana ba bašwa, mme morago o feleletse theibole. Tlatsa maina a bona, dingwaga, diporofense tse ba tswang kwa go tsona, dipuo tsa bona tsa gae le gore ke eng se ba se ratang. Baya letshwao go bontsha gore ke mosimane kgotsa mosetsana.

Leina	Dingwaga			Puo	Porofense	Tse o di ratang
Dipuo	8		✓	Setswana	Bokonebophirimma	Dimonamone



A re kwaleng

Jaanong, araba dipotso tse.



Sekolo sa bana se kwa kae?			
Ke basimane le basetsana ba ba kae ba bašwa ba ba simolotseng sekolo gompieno?	basimane basetsana		
Ke ba bakae mo baneng ba, ba ba nang le	dingwaga di le 7	dingwaga di le 8	dingwaga di le 9
Thandi le Jimi ba tswa kwa porofenseng efe? (Lebelela kgang gape.)			
Ba bua puo efe mo phaposiborutelong?			

TEACHER: Sign

Date


71

Mafelo a a farologaneng mo Aforikaborwa



A re direng

Diporofense di le thataro ga di teng mo mmepeng.
Dikarolo tse di seng teng di mo tsebeng e e latelang.
Di sege, mme o di kgomaretse mo mafelong a a
nepagetseng mo mmepeng.



A re kwaleng

Araba dipotso tse.

O nna mo porofenseng efe?	
Le bua puo efe kwa gae le kwa sekolong?	
Ke porofense efe e nngwe e o kileng wa ya kwa go yona?	
Ke eng se se kgethegileng ka ga porofense ya gago?	

Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisetsa mafoko a kwa godimo, mme morago o sekeletse ditumammogo tse di tshwanang. Morago ga foo, nomora mafoko go ya ka tatelano ya dialefabete.

2	nna
3	nnete
1	nnana

	nnang
	nnile
	nnega

	mmeso
	mmitsa
	mmeigi

	mme
	mmino
	mmetshe

Mafoko a tlwaelo

sona
gantsi
sengwe
dikologa



A re kwaleng

Tlatsa gore polelo nngwe le nngwe ke ya mofuta ofe, e kwale gape, mme o dirise matshwao a puiso a a nepagetseng.

polelo

potso

taelo

tsiboso



dipuo o rata dimonamone


Polelo

Dipuo o rata dimonamone.

o kgona go bua dipuo di le kae

kwala sentle mo bukeng ya gago

mma pula e a na mme ga ke a tshwara sekhukhu kana mokgele wa me



TEACHER: Sign

Date

73

Maemo a rona a bosa



A re buiseng

Dumelang. A ke maemo a bosa a gompieno.
Pula e tlaa na kwa **KwaZulu-Natala** le kwa
Kapabolhaba.

Letsatsi le tlaa tlhaba le go nna mogote
kwa Limpopo le kwa Kapabokone.

Maru a tlaa pharaphara fale le fale kwa
Gauteng.

Go tlaa nna tsididi kwa Foreisetata.

Go tlaa nna le dikgadima kwa Mpumalanga le kwa Bokonebophirima.

Phefo e tlaa foka kwa Kapabophirima.



A re direng

Thalela leina la porofense le mofuta wa maemo a bosa. Morago ga foo, sega dikai tsa
maemo a bosa tse di fa tlase ga **tsebe e e latelang**, mme o di kgomaretse mo tshateng
ya maemo a bosa. Jaanong bolelela tsala ya gago gore maemo a bosa a ntse jang mo
porofenseng e nngwe le e nngwe.



Gauteng	Kapabophirima	KwaZulu-Natala	Kapabolhaba	Bokonebophirima	Mpumalanga	Foreisetata	Kapabokone	Limpopo



Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetsa medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

fano	mowa	abela	tlhokofala	selelo
fale	moriri	rapela	tlhokomela	selei

Mafoko a twaelo

thokwa
rwala
phepa
tswala



A re kwaleng

Tshwaraganya dipolelo tse. Dirisa lefoko lengwe le lengwe gangwe fela.



mme

ka gore

jaanong

fela

Ga ba kitla ba ya sekolong gompieno.

Ke Lamatlhats.



Dipuo o na le dingwaga di le robedi.

Makgomo o na le di le robong.

Pula e a na.

Jim o tlala dirisa sekhukhu kana mokgele.

Ke rata go reka bae sekele.

Ga ke na madi a a lekaneng.




A re kwaleng

Tlatsa dikarabo tsa dipalo tse tsa mafoko.

Ditlhongwapele le ditlhongwamorago.

Fa re simolola lefoko ka Mo- re kaya gore ke lefoko le le welang mo setlhopheng sa ntsha sa maina. Lefoko 'Mosadi' le tswa mo lediring 'sala', mme setlhongwapele kana tlhogo ke 'Mo-' e bile le mo bongweng.

mo + sad =		mo + simane =	
mo + nna =		mo + tlholagadi =	
mo + setsana =		mo + ruti =	




Se ke se dirileng



A re direng


Thala ditshwantsho tsa dilo di le nne tse o di dirileng mo bofelong jwa beke e e fetileng. Bolelela tsala ya gago ka ga se o se dirileng.



A re kwaleng

Jaanong, kwala polelo e le nngwe ya setshwantsho sengwe le sengwe, morago o thalele madiri.

Ke tshamekile bolo.



A re kwaleng

Bapisa madiri a pakajaanong le a pakapheti.

Ga se ka dinako tsotlhe pakapheti ya lediri e felelang ka -ile. Mo madiring a mangwe, madiri a fetola -a go nna -e, kgotsa a felela ka -tse, jalojalo.

reka

rekile

tshwerwe

nwaa

bonwe

fofa

dira

tshwara

dirile

jele

wa

fofile

nwele
nametse

ja

namela

bona

tlile

wele




Letha:




A re kwaleng

Dirisa madiri a a mo theiboleng go feleletsa dipolelo.
Morago ga foo, bolela gore polelo e mo pakajaanong, pakafetileng
kgotsa pakatlaang.



Tlhopa
lefoko le le
nepagetseng

Tlatsa lediri le le nepagetseng (lefoko le le
bontshang tiro) mo polelong
nngwe le nngwe.



A polelo e mo
pakajaanong,
pakaphething kgotsa
pakatlang?

reka

rekile

Ke tlaa **reka** borothopate ka nako ya dijotshegare.

nakotlang

Kgwedi e e fetileng ke _____ yunifomo e
ntshwa.

palame

namela

Ke _____ bese go ya kwa sekolong.

epile

epa

Ke _____ mo tshingwaneng ya me.

Maabane ke _____ mo tshingwaneng ya me.

opela

opetse

Re _____ mo phaposing.

Maabane khwaere e _____




Boithabiso

Dira karata go lebogisa
tsala ya gago e e dirileng
sentle mo motshamekong
kgotsa mo sengweng sa
go intsha bodutu. Bolela
gore ke motshameko ofe
kgotsa ke senthabodutu
sefe. Kwala molaetsa o o
kgethegileng
mo gare
ga karata.



**Katlego le masego mo tirong
e ntile e o e dirileng mo go**



TEACHER: Sign

Date

77

Bana ba ba tswang gosele



A re buiseng

Mo sekolong sa rona, go na le
bana ba batlhano ba bantšhwa
ba ba tswang gosele.



Bheki o tswa kwa Zimbabwe.

Bheki o rata kgwele ya dinao.
Ke motshwaradino.



Lee ena ke Letšhaena.

O ithuta go buisa le go kwala Seesimane.
O na le dikatsana di le pedi. Ka
letsatsi le lengwe o ne a tla le tsona
kwa sekolong, mme tsa iphitlha ka mo
khabotong.




Naresh o tswa kwa Intia.

O rata go tshameka metshameko mo
khomputareng. O na le ditsala tse
dintsi tse di ratang go tshameka le ena
metshameko mo khomputareng. Tsatsi
lengwe le lengwe morago ga sekolo, o ya
kwa tikwatikweng ya dikhomputara.

Peter o tswa kwa Engelane.

Ena o rata go tshameka tšhese.



Renata o tswa kwa Jeremane.

Ena o rata bolotloa.

Letha:



A re kwaleng

Tlatsa theibole e ka tshedimosetso ya ngwana mongwe le mongwe mo kgannyeng.



Mafoko a twaelo

diaparo
baki
ga a
o se ke

Leina	Naga	Sentshabodutu
Renate	Jeremane	Bolotloa



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.



reketse	tšhese	lekgarebe	makgarebe	morwalo
tshwanetse	mosese	lesea	masea	moutlwalo
lwanetse	mmese	lebolomo	mabolomo	sediko



A re kwaleng

Ithute tsala ya gago. Kwala dipotso tse di nang le lengwe le lengwe la mafoko a. Morago botsa tsala ya gago dipotso. Kwala se a go bolelelang sona.

Eng
Kae
Leng
Goreng

TEACHER: Sign

Date

79

Se re se ratang



A re direng

Dira tekanyetsolefatshe go bona gore ditsala tsa gago di rata dintshabodutu tse dife. Botsa ditsala di le lesome gore ke dintshabodutu dife tse ba di ratang thata go tswa mo go tse tlhano tse. Mo karabong nngwe le nngwe, khalara boloko jo bo nepagetseng mo theiboleng e. Simolola go tloga kwa tlase mo theiboleng.



Motshameko	Puiso	Tiro ya diatla	Dikhomphutara	TV

Ke sentshabodutu sefe se o se ratang thata?

Ke sentshabodutu sefe se se sa rategeng thata?



Tiriso ya mafoko

Tlhatlhaholola mafoko a go bontsha medumo e e farologaneng. Morago ga foo, nomora mafoko go ya ka tatelano ya dialefabete go tswa mo bokosong nngwe le nngwe.



Mafo
ko a
tlwaelo

ratega
dira
lebat
mosese

bo/o/ke/lo	3
khomphutara	1
Kgwele ya dinao	2

Zimbabwe	
Jeremané	
Engelane	

morago	
pele	
mo	

morago	
fapaana	
fa thoko	

O ka se ka wa bopa madiri a a latelang mo nakong e e fetileng ka go gokelela setlhongwa -ile. Pakaphethi le pakatlang di batla mafoko a a farologaneng. Madiri a a tshwanang le a a bidiwa gore ke madiri a a sa tlwaelegang.



Sekeletsa popego e e nepagetseng ya lediri.

A re kwaleng



Maabane o nwa/nwele matute a gagwe ka nako ya dijotshegare.

BoDan ba kgobokana/kgobokane kwa konsarateng.

Maabane Thandi o timelelwa/timeletswe ke buka ya gagwe.


Balelapa la me lotlhe ba tshwara/tshwerwe ke mokgotlhane mo marigeng a a fetileng.

Re senya/sentse kuku ya letsatsi la me la botsalo.

Re bona/bone tau kwa serapeng sa diphologolo beke e e fetileng.

Re tsaya/tsere setshwantsho sa tlou.

Maabane ke jele/ja kwa gagabo Jabu.



TEACHER: Sign

Date

Dikatsana tse pedi




A re buiseng


Dikatsana tse pedi, mo **bosigong**
bongwe jwa dikgadima, tsa lwa **tshimologong**.

E nngwe e ne e tshwere **legotlo**,
mme e nngwe e sa tshola **kotlo**.

Ke ka mokgwa o go Iwantshanang ga tsona go neng
go **gaketse**.



"Nna ke tlaa tsaya legotlo," ga bua e kgolo **katse**,
"Wena o tlaa tsaya legotlo leo? Re tlaa se bona **seo**!"
"Nna ke tlaa tsaya legotlo leo," ga bua mosimane ka kakanyo **eo**.
"O ka se le bone legotlo la me," ga bua yo **monnyane**.



Mosadimogolo a feelela dikatsana tse **dinnyane**
tse pedi kwa ntle ga kamore ka lef eelo.

Lefatshe le ne le apesitswe ke **segagane** le
semathane,

mme dikatsana tse pedi di ne di se
na kwa di ka yang teng.



Di ne tsa gagaba tsa tsena ka setu go tshwana
le magotlo,

tsotlhе di kolobeditswe ke semathane,
mme di tsidifetse jaaka **dikgapetla**.

Di ne di ntse di itse gore go botoka go **magetla**
go na le go **omanyana** le go **Iwantshana** **bosigong**
joo jwa dikgadima.

Mokwadi ga a itsiwe, e ranoletswe (Circa 1880)

Letha:

Mafoko a
tlwaelo

phakela

robedi

nngwe le nngwe

matlho



Buisetsa tsala ya gago leboko kwa godimo, mme
morago o arabe dipotsa.

Ke eng se dikatsana di neng di se lwela?

Tlhalosa gore maemo a bosa a ne a ntse jang mo bosigong joo.

Goreng dikatse di ne di tsaya tshwetso ya go fedisa ntwa ya tsona?



Tiriso ya mafoko

Batla mafoko a a rumang mo lebokong.




ledimo	katse	bosigong	monnyane
godimo			

omanyana	legotlo	semathane	magetla

Gakologelwa



nnye



nnyane



nnyennye



TEACHER: Sign

Date

83

Se dikatse di se buileng



A re direng

Bokang, mme le direng se se buiwang mo lebokong. Yo mongwe a tshameke karolo ya go nna katse e kgolo fa yo mongwe ena e le katsana. Mongwe wa lona a itire mosadimogolo a tshwere lefeelo.



A re kwaleng

Kopolola se ba se buang ka mokgwa o se leng ka teng. Dirisa matshwao a puo.



Ke batla legotlo leo.

Ga bua katsana e kgolo, "Ke




Ke nna ke le tshwereng.



Ga arabu katsana e nnyane,

Tsweetswee, ntlogele.

Legotlwana le a rapela,



O a tlhodia. Tswayal




Mosadimogolo o a kgadiepetsa,

Ao tlhe, go tsididi! A re tlogele go lwantshana.

Dikatsana tsa goa, "Ka



Letha:



LEBELO LA MADIRI

epa	epile
thala	thadile
namela	nametse
ja	jеле
wa	wele
jesa	jesitse
utlwā	utlwile
bona	bonwe
fofa	fofile
bona	bone
naya	neile
tsamaya	tsamaile
gola	godile
nna le	nnile le
reetsa	reditse
suba	subile

neile	naya
tlogile	tloga
nnile le	nna le
beile	baya
itsitse	itse
dirile	dira
duetse	duela
tabogile	taboga
bonwe	bone
bontshitse	bontsha
dutse	dula
robetse	robala
buile	bua
eme	ema
feetse	feela
šapile	šapa



Boitapoloso

Taboga lebelo.
Buisa lediri lengwe
le lengwe le le mo
pakajaanong le mo
pakaphething mo moleng
o o serolwana. Tsala ya
gago e buise mafoko a
a mo moleng o o botala
jwa legodimo. Lebelela
gore ke mang yo o tlaa
atlegang. Jaanong,
botsanang ka ga
pakapheti
ya lediri lengwe
le lengwe.



TEACHER: Sign

Date

85

Lekwalo go ya go tsala ya me



A re buiseng



Min yo o rategang



123 Rose Street

New Town

1234

13 Diphalane 2015

Gajaana ke setse ke ntse dikgwedi di le thataro mo Aforikaborwa e e **fisang**. Ke naga e **ntle**. Letsatsi le le serolwane le phatsima letsatsi lengwe le lengwe. Ke dula mo mmileng o **monnyane**. Ntlo ya me e lebane le phaka e e nang le bojang jo botala. Re na le ditlhare di le tharo fela mo tshingwaneng e kgolo ya rona. Go na le meago e mentsi e megolo mo toropong ya rona. Ke na le dikatsana di le **pedi**. Dikatse tse dinnyane **tse di tshwenyang** ka gore di ntshala morago kwa ke yang teng. Ka letsatsi le lengwe di ne tsa ntshala morago fa ke ya kwa sekolong, mme tsa nna ka fa khabotong e e **lefifi** letsatsi lotlhe di ntse di ngaola.

Ke na le ditsala di le **nne** mo Aforikaborwa. Botlhe ba bua Seesimane. Ke eletsa e kete o ka tla go nketela mo nageng eno e e itumedisang e.

Tsala ya gago

Lee



Letha:

Mafoko a
tlwaelo

ole
tlala
bonako
siame



A re kwaleng

Araba dipotso tse.

Ke nako e e kana kang Lee a ntse a le mo Aforikaborwa?

O tswa a le kae?

O na le ditsala di le kae mo Aforikaborwa?

A o akanya gore o rata go nna mo Aforikaborwa? Goreng o akanya jalo?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetsa medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwalla dipolelo tsa gago mo bukatirong.

lela	karolo	pholo	botala
bela	koloi	philo	bonnete
fofela	koko	phoko	bonela



A re kwaleng

Lebelela lekwalo gape. Mo polelong nngwe le nngwe, go na le lefoko le le re bolelelang go le gontsi ka ga leina. (Mafoko a ke matlhaoi.) Buisa polelo nngwe le nngwe ka kelotlhoko, mme o thalele maina (mafoko a maina). Morago ga foo, sekeletsa letlhaoi le le tlhaolang leina lengwe le lengwe.

Sekao: Jaanong, ke nna mo Aforikaborwa e e fisang.



Fa o dirile seno, kwalla matlhaoi a o a sekeleditseng ka fa tlase ga setlhogo se se nepagetseng mo theiboleng e.

Nomora mafoko	Khalara mafoko	Bogolo jwa mafoko

TEACHER: Sign


Date

Go tlhalosa dilo



A re direng

Tlhalosa sebopego sa gago. Baya letshwao mo lebokosong le le nepagetseng le le tlhaolang moriri wa gago, matlho le boleele jwa gago.





Moriri		Pududu	Matlho	Mantsho	Boleele	Mokhutshwane
		Montsho		Matala		Lekanetseng
		Mosetlha		Botala jwa legodimo		Molele
		Mohibidu		Pududu		Moleelelele



A re kwaleng

Tlatsa ka matlhaodi a a tlhaolang ditshwantsho tse.



Tlhophha matlhaodi a a tlhaolang thata maina a a khalarilweng. Morago ga foo, tsenya matlhaodi mo diphatlheng tse di tlogetsweng.


mogolo golo	Monna yo mogolo o nametse ka sejanaga mo setlhareng _____.
tshwenyang nnyane	Mosimane _____ o tabogisa ntšwa _____.
monate tlhalefile	Mosetsana _____ o baka kuku _____.
nnyane bonolo	Morutabana o _____ thusa mosetsana _____.

Letha:



A re kwaleng

Sekeletsat lefoko le le feleletsang polelo e sentle.



Nna	ke	re	rona	itumelela go tsena sekolo.
Wena	o	le	re	morati yo montle wa mabelo.
Ena	ke	o	ba	moapei yo o siameng.
Ena	ke	o	ba	motshameki yo mogolo wa bolotloa.
Lona	ke	o	di	letsatsi le le mogote.
Rona	ke	o	re	ya kwa lebenkeleng.
Bona	ke	o	ba	thari go ya sekolong.

Kwala tlhaloso ya motho yo mongwe yo a go itumedisang. E ka nna motho yo o tumileng thata, tsala kgotsa mongwe wa gaeno.

A re kwaleng





Boitapoloso

Lebelela gore go fapaana fa kae. Sekeletsat se se fapaanang.



TEACHER: Sign

Date



Dilo di le tharo tse di itumedisang ka ga ditlou

A re buiseng ka ga dikarolo tsa mmele wa tlou: mmele, ionaka lwa tlou le meno.

SELOPO SA TLOU

Ditlou di dirisa selopo sa tsona go tlhaba mokgosi. Gape di dirisa selopo go tsenya dijo mo molomong le go nwa metsi. Dingwe tsa ditlou tse di tlhalefile thata mo di kgonang go dirisa selopo le go bulela metsi mo pompong. Fela ga go na motho yo o di bolelelang gore di tswalele pompo gape.

MANAKA

Tlou e na le manaka a le mabedi. Manaka ao a dirilwe ka aebori.



Manaka ao a mela mo marinining a a mo metlhagareng e e kwa godimo. Manaka a tlou a gola botshelo jotlhe jwa yona. Tlou e dirisa manaka a yona go epa metsi le go epa go batla dijo. Batho ba ba bosula ba bolaya ditlou go utswa manaka a tsona ao a dirilweng ka aebori.

MENO

Ditlou, gape, di na le meno a mane a a sephaphathi, a a bidiwang meno a metlhagare. Di a dirisa go sila dijwalo tse di di jang.

Kwa bofelong, meno a metlhagare a a fela, mme morago ditlou di tlhogisa a mangwe. Se se diragala dingwaga tse dingwe le tse dingwe tse di lesome. Tlou e bona disete tse di ka nnang supa tsa meno mo botshelong jwa yona. Rona batho re na le disete di le pedi fela.



Letha:



A re kwaleng

Araba dipotso tse.

Ke dilo dife tse tharo tse di leng botlhokwa mo ditloung?

M _____

S _____

M _____

Di dirisa dilopo tsa tsona go dira eng?


Di dira eng ka meno a tsona?

Ke eng se o se itseng ka ga meno a tsona?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.



tlowana	letsa	kelotlhoko	kuka
tlhapi	tsholola	botlhoko	diraka
mogala	metsana	mogala	reka

Mafoko a twaelo

neile
tsamaya
botala
mela



A re kwaleng

Dirisa mafoko a go go thusa go feleletsa dipolelo.

ya gago

ya gagwe

ya gagwe

tsa bona

tsa


O dirile tirogae _____.

O tsere buka _____ go ya sekolong ka yona.

Ba jele dijo tsa dilalelo _____.

Ke jele dijo _____ me.

O tshwanetse go dira tirogae _____.



TEACHER: Sign


Date

91



A re buiseng

**Sengwe le sengwe ka
ga ditlou**



Ka Eli Smith

Theibole ya diteng

- | | | |
|---|-----------------------------------|----|
| 1 | Ditlou di lebega jaaka eng? | 4 |
| 2 | Dija eng?..... | 10 |
| 3 | Ditlou di buisana jang?..... | 11 |
| 4 | Balelapa la tlou | 15 |



A re kwaleng

Araba dipotso tse.

Setlhogo sa buka ke mang?

Mokwadi wa buka ke mang?

Ke dikarolo dife tse nne tse di builweng mo ditennyeng?

1

2

3

4



Letha:




A re kwaleng

Kwala dipolelo di le tharo tse di bolelang gore o rata go ka buisa buka e. Goreng o batla go e buisa kgotsa o sa rate go e buisa.



A re kwaleng

Mafoko otlhe a ke matlama. A re bolelela ka mafelo.
A tsenye mo diphatlheng tse di nepagetseng mo dipolelong tse.



teng


gaufi le

ka fa

godimo

godimo ga

magareng ga



Dikatsana di iphitlhile mo _____ ga khabote.

Ntšwanyana e ntse _____ tafole.



Pam o ntse _____ Amo le Jabu.

Tlou e tsamaetse _____ le thaba.

Re nametse ka sejanaga _____ leborogo le le mo phakeng.

Re nna _____ le sekolo.



Seraraanyaloleme: Buisa polelo e ka bonako.




Bana ba banna ba ba nnang bonnanne ba
letse ba sa lala.



TEACHER: Sign

Date

93



A re buiseng

Bese ya rona e ne ya ema mo serapeng sa ditlou. Bana ba mophato 3 ba ne ba ya go lebelela ditlou. Ditlou tsa mo Aforika ke tse dikgolo mo lefatsheng. Ditlou di na le boboko jo bogolo go ka nna jwa diphologolo, ke ka ntlha e e leng diphologolo tse di tlhalefileng jaana. Re lebeletse phamfolete e.

Di tshela nako e e kana kang?


Di kgora go tshela dingwaga di le 70.

Di boleele jo bo kana kang?

Ditlou tsa mo Aforika di ka nna boleele jwa go lekana le dimitara di le 4.

A ke diphologolo tse di nnang le balelapa la tsona?

Go ntse jalo. Balelapa ba tla pele. Di tlhokomela bana ba tsona. Gape di kgora go godisa bana ba e seng ba tsona ka go ba tlhokomela ka gore go sena bommaatsona.



Letha:

Mafoko a
tlwaelo



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le nne ka se o
ithutileng sona ka ga ditlou.



gweba
jwala
lejwe
utlwala



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetsse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go
kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

gweba	gwerisa	jwa	dijwalo
gwaegea	gweretlha	jwala	bojwala
segwagwa	gwa	jwaneng	lejwe



A re direng

Bontshang dikarolo mo setshwantshong se sa tlou.

molomo

mogatla


meno

selopo

tsebe

lenaka

maoto



TEACHER: Sign

Date

95

Puisano ka ga tlou



A re direng

Tshwara ditherisano le tsala ya gago ka ga ditlou.
Botsanang dipotso ka ga se le se buisitseng ka ga ditlou.



A re kwaleng

Sekeletsa lefoko le le nepagetseng mo polelong nngwe le nngwe.

Ke ja/jele apole.

Ditlou di gola/godisa bana ba tsona


Re tlaa buisa/buisitse dibuka ka ga ditlou.

Ditlou di tlhalefa/tlhalefile thata.

Tlou e kgolo ya mme e tlhokomela/tlhokometse bana ba yona maabane.

Ntšwa e ikgobatsa/ikgobaditse leroo.

Ke bone/bona ditlou mo phakeng beke e e fetileng.



A o ne o itumeletse serapa sa ditlou?

A re kwaleng



Go botsa Thandi,



Ee, go ne go le gontle tota.

Go araba Jimi,



Go ne go le molemo thata go buisa ka ga ditlou mo bukeng.

Go bua Thandi,



Ke ne ka bona ditlou gangwe mo Serapeng sa Ditlou sa Addo.

Go bua Jimi,

Puisano ka ga tlou (tsweletso)

111




Boitapoloso

Sala morago alefabete go golaganya
moronthorontho.



Kgweditharo 4 - Beke 3-4



Gakologelwa



mogote



mogotenyanā



mogotegote

TEACHER: Sign

Date

97

Go kwala kgang ya gago



A re bueng

Buisana le tsala ya gago ka ga kgang e o tlaa e kwalang.
Tlatsa dikakanyo tsa gago mo tsebeng e.



Morulaganyi wa kgang ya me

Ke bomang ba ba leng mo kgannyeng ya gago?

Baanelwa le maitshetlego

Kgang ya gago e diragala kwa kae?



Matseno

Kgang e diragala leng?

Go diragala eng mo matsenong a kgang ya gago?

Mmele

Go diragala eng mo mmeleng wa kgang ya gago?


Bokhutlo

Kgang ya gago e khutla jang?



Boithabiso

Itirele buka ya gago. Seg a tsebe e e latelang ya buka ya gago. Seg a mo meleng ya maronthorontho. Mena pampiri ya gago mo meleng. Kwala setlhogo sa buka mo sephuthelong. Baya leina la gago ka fa tlase ga setlhogo sa buka ka gore ke wena mokwadi wa kgang. Thala setshwantsho mo sephuthelong. Jaanong, kwala kgang ya gago mo bukeng.



KA GA MOKWADI

Kwala leina la gago.

Dingwaga tsa gago.

O nna kwa kae?

8

KGATO 4. Seg a moleng morago ga go tshwaraganya buka.



Thala setshwantsho.



KGATO 2. Menam a moleng wa marantho

Kwala setlhogo sa buka fa.

Tlatsa leina la gago (ke wena mokwadi).

1

KGATO 1. Mena mo moleng wa marantho

5

5

7

Tswelela pele ka kgany y a gago fa.

Kwala mmel e wa kgany y a gago fa.



Tlalda setshwantsho.

Thala setshwantsho.

Thala setshwantsho.

Simolola go kwala kgang ya gago fa.



Thala setshwantsho.

Feleletsa kgang ya gago.



2

7

3

9



Tswelela pele ka kgang ya gago fa.



Kganga ya gago.
Kwala se se diragaling mo bochutlongjwa

Thala setshwantsho.

Thala setshwantsho.

Thitokgang 8: Botsalano le tlhokomelo

113 Letsatsi le le kgethegileng la barutabana 102

Buisa sekwalwa ka ga Letsatsi la Morutabana.
 Buisa leboko ka ga morutabana.
 Araba dipotso ka ga leboko.
 Lemoga dithongwapele le ditlhongwamorago.
 Tlhaola mafoko go ya ka tatelano ya alefabete.
 Dirisa phegelwana ka nepagalo.
 Buisa seraraanyaloleme.

114 Leboga morutabana wa gago 104

Kwalela morutabana karata ya ditebogo.
 Golaganya dipolelo o bo o bontsha madiri.
 Thalela mathhalosi a nako.
 Dirisa phegelwanna go bontsha thuo.
 Lemoga dithhaka tsa Setswana.
 Tlhama phousetara ya Letsatsi la Morutabana.

115 Amo o na le mabadi mo mmeleng 106

Buisa lekwalo le le yang kwa morutabaneng go tswa kwa go Amo.
 Araba dipotso tsa ditlhophontsi ka ga lekwalo.
 Lemoga makaengongwe.
 Gakologelwa tatelano ya ditiragalo.

116 O fole, Amo 108

Kwala setsenywa sa bukatsatsi ka ga nako e ba neng ba lwala.
 Dirisa ditlhongwapele (tlhogo) le ditlhongwamorago (megatlana) go feleletsa mafoko.
 Kwala dipolelo o dirisa ditlhongwapele le ditlhongwamorago.
 Kwalela Amo lekwalo o mo eleleletse pholo ya ka bonako o bo mo tlotele dikgang tsa kwa sekolong.

117 Letsatsi le le gakgamatsang letsatsi le le sa siawang 110

Buisa ditthaloso tse pedi tsa tiragalo e le nngwe.
 Rulaganya go kwala ditsenywa tsa bukatsatsi.

Dirisa mmepe wa tlhaloganyo go rulaganya ditsenywa tsa bukatsatsi.
 Kwala ditsenywa tsa bukatsatsi o dirisa mmepe wa tlhaloganyo.

118 Kwa re neng ra ya teng 112

Ateresetsa ke go kwaela tsala posekarata.
 Golaganya dipolelo o dirisa makopanyi.
 Nyalanya mafoko a a mo bongweng le a a mo bontsing.
 Dirisa phegelwa ka nepagalo.
 Batla o bo o sekeletsa setshwantsho se se sa tsamaelanaeng mo setlhopheng.

119 Re kwa motshamekong 114

Bolelapele kgang go tswa mo setlhogong le ditshwantshong.
 Araba dipotso ka ga setshwantsho sa kgang.
 Thala manakana a tleloko nngwe le nngwe go bontsha gore tiragalo e diragetse ka nako mang.

120 Ka ga motshameko 116

Dirisa ditshwantsho go kwala kgang ka ga loeto lwa bana.
 Tsena maina mo ditshwantshong.
 Bopa mainatswako kana mafokotswako.

121 Thembi wa motimamolelo 118

Buisa potsolotso ya seyalemowa ya rasetimamolelo.
 Diragatsa motshameko wa potsolotso.
 Araba dipotso tsa ditlhophontsi ka ga potsolotso.
 Kwala temana ka ga tiro ya bona ya bokamoso.

Kotara 4: Dibeke 5 - 8

122 Se ke batlang go nna sona 120

Botsolotsa tsala o bo o kwala dikanabo tsa dipotso.
 Nyalanya ditlhongwapele tse di nepagetseng le mafoko.
 Kwala dipolelo o dirisa ditlhongwapele kana ditlhogo.
 Feleletsa matlhaodi.
 Nyalanya tshwantshanyo le ditshwantsho.
 Dira tshwantshanyo.

123 Letsatsi la laeborari gape 122

Buisa kgang ka ga Gerie wa tsie le tshoswane.
 Araba dipotso ka ga sekwalwa.

124 Go tswirinya ga tsie 124

Tsenya maina mo sethalong kana setshwantshong.
 Kwalolola dipolelo o dirisa puosebui.
 Batla mafoko mo sekwalweng sa mafoko.

125 Lefatshe lotlhe le mo boitumelong 126

Buisa sekwalwa ka ga meletlo e e farologaneng.
 Feleletsa theibole ka ga dikakanyo tsa dimpho.
 Dira patlisiso ka ga malatsi a boikhutso le go balolola dipolelo kana ditlamorago.

Setifikeiti 130




Letsatsi le le kgethegileng la barutabana



A re buiseng

Letsatsi la barutabana ke la 8 Diphalane. Mo letsatsing le, re ya go kwala makwalo le dikarata go leboga barutabana ba rona. Ba bangwe ba baithuti ba ya go kwalela barutabana ba bona maboko. Leba leboko le le kwadilweng ke moithuti yo mongwe wa mosetsana mo sekolong.



A re kwaleng

Buisa leboko, mme o arabe dipotso.

Mafoko a twaelo
 utlwa
 ngwaga
 phakela
 thusa

Ke dilo dife tse tharo tse mosetsana a lebogang morutabana wa gagwe ka tsona? Di thalele mo lebokong, mme morago o di kwale.

1

2

3

Mosetsana wa sekolo o ne a ikutlwajang fa a ne a le mo tlalelong?

a Itumetse

b Hutsafetse 

Leba leboko gape. Batla, mme o tlatse mafoko a a rumang ka go tshwana le

tlalelong

nthusa



Tiriso ya mafoko

Kgaoganya mafoko a go bontsha medumo e e farologaneng. Morago ga foo, nomora mafoko mo lebokosong lengwe le lengwe go ya ka tatelano ya dialefabete.



ga/ko/lo/ge/lwa	2
gakgamatsang	3
bontle	1

pelompe	
hutsafala	
kopolola	

molemo	
bokoa	
botshwakga	

Laboraro	
Lamatlhatsa	
busetsa	



A re kwaleng

Bontsha gore dilo tse ke tsa bomang ka go bontsha thuanyi ya lerui. Morago tlatso maina a beng ba tsona le gore ke eng se e leng sa mongwe le mongwe.

Buka e ke _ ya _ ga Ati.	Ati	Buka 
Kgetsana ya _ ga mme e senyegile.		
Mogatla wa _ ntšwa o a tsokotsega.		
Leino _ Sara le a opa.		
Sejanaga _ morutabana ke se se hibidu.		
O tsere bolo _ Jabu.		

Seraraanyaloleme: Buisa polelo e ka bonako ka fa o ka kgonang ka teng.



Betty o rekile dimonamone tse di monate go natefela batho mo monateng. Dimonamone tse di monate di natefetse batho ba ba ttileng mo moletlong o o monate.




Leboga morutabana wa gago




A re kwaleng

Thalela morutabana wa gago karata ya
ditebogo tse di kgethegileng.



A re kwaleng



Thalela madiri kgotsa mafoko a a dirang tiro mo lebokosong
le le botala jwa legodimo. Morago ga foo, thala mola go
tshwaraganya dikarolo tse pedi tsa polelo.



Sediri

Segwagwa se se botala jwa bojang

Nnake wa me o monnyane

Monna

Jane, tsala ya me

Ntšwa e phifadu

Bana



Batla lediri

ba ne ba tshameka ka bolo.

se jele ntsi.

e jele lerapo.

o ne a kgweetsa sejanaga sa gagwe.

o apere mosese o montle.

o nna gaufi le nna kwa sekolong.

Letha:



A re kwaleng

Thalela mafoko a a go bolelelang
gore dilo di diragala leng.



Ka ga nako
Re dirisa leng letlama **kwa le godimo?**
Re dirisa **ka go emela nako e e rileng,**
matsatsi le letlha.

Sekolo se simolola ka **ura ya 8 mo mosong.**

Sekolo se tswa ka ura ya 2 thapama.

Amo o ile kwa gae ka sethoboloko.

Re ya go robala ka ura ya 8.

A o ya sekolong ka Lamatlhato?

Letsatsi la gagwe la botsalo ke ka la
20 Ngwanaitseele.

O tlaa bo o le kae ka letsatsi la ntsha la
ngwaga?



A re kwaleng

Fa motho a le mongwe e le ena mong wa sengwe re kwala lefoko **tsa** fa pele ga selo seo.
Feleletsa dipolelo ka go tlatsa mafoko a a tlogetsweng.



Dibuka basimane.

Dipene basesana.

Dijo dintšwa.

Dijanaga barutabana.



A re kwaleng

Dumisa mafoko a, morago o sekeletse medumo e e pataganeng e e dumisiwang mmogo.

(**kw**a)

monwana wa kgonanje	kwala	sekolo	makarone
mafofora	tshiamololo	tšheke	sekwnena
	khemise	segwagwa	Laboraro



Boithabiso

Lebelela leboko le, "Morutabana wa me". Jaanong, dira le tsala ya gago, mme le dire phousetara mo le phasalatsang teng ka ga letsatsi la barutabana. Buang gore goreng barutabana ba le mosola bo baneng. Buang gore ke eng se bana ba tshwanetseng go se dira go leboga barutabana ba bona.

.....

TEACHER: Sign

Date

Amo o na le mabadi mo mmeleng



A re buiseng



Morutabana yo o tlötlegang

Ga ke kgone go tla mo sekolong. Ke tswile thutlwa, mme ngaka e rile nka se kgone go tla sekolong ka gore ke tlaa tshwaetsa bana ba bangwe.



E ne ya re fa ke tsoga ka Mosupologo o o fetileng ka fitlhela mmele otlhe wa me o tletse diso tse di khibidu. Ke ne ka leka go di forogotlhha, mme fela ke ne ka retelelwae go di tlösa. Morago ga foo, ke ne ka leka go tlöhapa ka sesepa, mme ka palelwae go di tlösa. Ke hutsafetse thata. Morago ke ne ka utlwa go fisa thata mo mmeleng. Mme wa me o ne a nkisa kwa ngakeng. Ngaka e ne ya mpolelela fa thempereitsha e le kwa godimo. Ngaka e ne ya nnaya setlhare, mme ya mpolelela gore ke se ka ka tla sekolong. O mpoleletse seno mo malatsing a matlhano a a fetileng.

Letsatsi lengwe le lengwe ke lebelela gore mabadi a tlogile mo mmeleng, fela a santse a le teng. Ke tlhoafofaletse ditsala tsa me. Ke batla go tla sekolong, mme ga go kgonege. Morutabana wa me, a o ka ntetla go tla go tsaya dibukatiro tsa me gore ke kgone go dira ditiro tsa me mo gae? Ga ke batle go salela morago mo tirong ya me ya sekolo. Rre a re o tlaa tla mo sekolong go tla go tsaya dibuka tsa me.

Ke le tlhoafofaletse lotlhé.

Amo

25 Berry Road
Old Town
1234
19 Diphalane 2015



Letha:



A re kwaleng

Morago ga go buisa kgang e, araba dipotso tse.
Sekeletsa tlhaka mo go nang le karabo e e nepagetseng.

Maikaelelo a ga Amo a go kwala lekwalo ke afe?

- A Ke go itsise morutabana wa gagwe gore o tswile thutlwa kana diso mmele otlhe.
- B Go mo itsise gore o ne a ile kwa ngakeng.
- C Go kopa dibuka tsa gagwe.
- D Go itsise morutabana gore ngaka e rileng.

Ke nako e e kana kang Amo a se teng mo sekolong?

- A Matsatsi a 2
- B Matsatsi a 5
- C Matsatsi a 7
- D Matsatsi a 10

Ke selo sefe sa ntlha se se lemositseng Amo gore go na le sengwe se se sa siamang?

- A O bone a tletse diso mo mmeleng.
- B Ngaka e mmoleletse gore o tswile thutlwa.
- C Thempereitsha ya gagwe e kwa godimo.
- D Mme wa gagwe o mo isitse kwa ngakeng.



A re kwaleng

Lebelela tlhaka ka kelotlhoko, mme o batle mafoko a a nang le bokao jo bo tshwanang le jwa mafoko a.

go fetisetsa bolwetse (temana ya 1)

go sa itumele (temana ya 2)

mogote thata (temana ya 2)

batla (temana ya 3)

Mafoko a tlwaelo

thusa
tshwara
solofela
tlola



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse ka tatelano e e nepagetseng. Di nomore go tloga mo go ya ntlha go fitlha mo go ya bone.

Ke ile kwa ngakeng.

Ke lekile go di tlhapa.

Thempereitsha e ne e le kwa godimo.

Ke ne ka tsoga, mme ka fitlhela ke tswile diso tse dikhibidu mo mmeleng otlhe.

TEACHER: Sign

Date



A re direng

Kwala mo bukatsatsing gore o lwetse leng. Bua gore o ne o ikutlwajang, o nole ditlhare dife le gore ke mang yo o neng a go tlhokometse.



Dumela bukatsatsi



Letlha



A re kwaleng

Dirisa sekao go bopa dipalomafoko.

Fa re simolola lefoko ka **ga se** re a bo re dirisa kganetso. Kajalo, **go se** itumele go re raya gore **o hutsafetse**.
 Fa re feleletsa lefoko ka **tletse** re raya gore o tletse. Kajalo, **tlhokomela** go raya go **sireletsa thata**.

hu + tsafala =	hutsafala
ma + swe =	
pe + lompe =	

gakgama + tsa =	
mebala + bala =	
botlh + ko =	

Kwala polelo, mme o dirise **-be** mo lefokong o kwale gape polelo e nngwe o dirise lefoko **thata**.

Letlha:



A re kwaleng

Itire jaaka e kete ke wena tsala ya ga Amo. Mo kwalele lekwalo, mme o mmolelele gore o solo fela fa a tla nna botoka mo nakong e sa fediseng pelo. Mmolelele dikgang tse dingwe tsa mo sekolong.



Kwala nomore ya ntlo le ya mmila.

Kwala leina la motse kgotsa la toropo.

Kwala khoutu ya poso.


Kwala letlhla.

Tsala e e rategang


Tsala ya gago

TEACHER: Sign

Date



O ya go kwala matsatsi mo bukatsatsing ka ga Ati le Sara. Fela sa ntliha, mo setlhopheng sa gago, le thale mmepe wa tlhaloganyo o o tla le thusang go kwala ka ga bona mo bukatsatsing. Buisanang gore goreng bana ba babedi ba ba neng ba etetse mo lefelong le lengwe ba na le maikutlo a a far Loganeng ka ga ketelo ya bona.



Lethha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

godimo	tshwara	magwata	botlhoko	pedi
goga	tshwene	thata	tlhokomela	lesedi
bogole	tshwenya	thatafala	elatlhoko	robedi



A re kwaleng

Jaanong, tsenya dilo tse di diragaletseng. Ati le Sara go ya ka malatsi mo bukatsatsing. Gakologelwa go dirisa mmepe wa gago wa tlhaloganyo go go thusa.



Bukatsatsi ya ga Ati

Dumela bukatsatsi



Lethha _____

Gompieno ke nnile le letsatsi le le gakgamatsang mo botshelong jwa me.

Re ne ra ya kwa



Bukatsatsi ya ga Sara

Dumela bukatsatsi



Lethha _____

Gompieno ke nnile le letsatsi le le sa siamang mo botshelong jwa me.

Re ne ra ya kwa




A re direng

Itire jaaka e kete ke wena Ati kgotsa Sara. Romelela tsala ya gago posekarata, mme o mmolelele se o se dirileng fa o ne o ile go eta, gore goreng o ne o itumetse kgotsa goreng o ne o sa itumela. Aterese tsa karata eo kwa tsaleng ya gago.

Tsala e e



Go tswa go



Leina la tsala ya gago.

Nomore ya ntlo le ya mmila.

Torotswana/Toropokgolo/naga

Khoutu ya poso



A re kwaleng

Tshwaraganya dipolelo tse di ka fa molemeng le dipolelo tse di ka fa mojeng ka go dirisa mafoko a a mo mabokosong.

mme

ka gore

fela

Re ne ra ya kwa lefelong lengwe le le monate thata.

Ke ne ke sa itumelela sepe.

Ke ne ke tsamaile le batsadi ba me.

Ke ne ke tsamaile le batsadi ba me.

Ke ne ke sa batle go tsamaya.

Ke ne ke batla go ya kwa moletlong wa tsala ya me.

Letha:



A re kwaleng

Bapisa mafoko a a mo bongweng le mafoko a a mo bontsing.

mesese

mosese

mokgwaro

bokoso

dikeletso

mekgwaro

diphokojwe

setlhophpha

mabokoso

dijana

keletso

A re kwaleng

Tsaya tshwetso gore beng ke ba ba fetang bongwe kgotsa ke ba bantsi. Morago ga foo, tsenya dithuanyi tsa lerui ka fa bongweng kgotsa ka fa bontsing mo diphatlheng tse di nepagetseng.

Re gokelela ditlhogo tsa maina mo bontsing fa re batla bontsi jwa ona. Re gokelela ditlhogo go ya ka ditlhophha tseo tsa maina.

Matlhare la/a setlhare.



Dipetale tsa/ya dithunya.

Baki ya/tsa basimane.

Diphuka tsa/la dinotshe.

Dibuka ya/tsa basetsana.

Nko tsa/ya rametlae.




Boithabiso

Batla le go sekeletsa se se sa batlegeng. Morago kwala leina la setlhophha sengwe le sengwe.

dipalangwa

mmereko

motshameko



TEACHER: Sign


Date

119 Re kwa motshamekong



A re bueng


Lebelela ditshwantsho, mme o buisane le tsala ya gago ka ga se se diragalang.



1



2:30 pm




3:00 pm



4



4:30 pm



6



A re kwaleng

Bua gore bana ba ikutlwa jang mo setshwantshong sengwe le sengwe. O akanya gore ba reng mo setshwantshong sengwe le sengwe? Jaanong, tlatsa nomore e e nepagetseng ya setshwantsho go bontsha nako e bana ba buileng dilo tse.

Nnyaya, tlhe! Bona bese ya rona ke ele e ya goga! E re tlogetse!

Nnyaya, tlhe! Bona gore mola o ke o moleele jang!
A gona re tlaa ba ra tsena mo lebaleng la metshameko?

Ke tlaa tshwanelo ke go rwala sekafo sa me ka gore go tsididi.

Dumela, Jimi. E setse e le metsotso e le masomeamararo go tswa ureng ya bobedi. Itlhaganele!

Ijo, setlhophha sa rona se fentse!

A re tsene mo moleng go emela bese.



A re kwaleng

Bana ba ne ba ile kae?

Go ne go na le mela e le mekae ya batho ba ba emeng koo?

Ba ne ba le kanakang mo moleng wa bobedi?

Ba ne ba dira eng metsotsa e e masomeamararo morago ga ura ya bone?

Go ne ga diragala eng ka 6:15?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Gakologelwa gore **kh** le **ph** di khueditswe. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gagoo mo bukatirong.

khudu	khemo	khabetšhe	phala	phenyo
khumo	khadi	khalarra	phiri	phika
khiba	khiti	sekhu	phimola	pholo


Mafoko a tlwaelo

lekwalo
lorato
gore
tšhelete




A re direng


Tlatsa manakana mo tshupanakong nngwe le nngwe go bontsha nako e tiragalo e diragetseng ka yona.




Mosimane o apara sekhafo sa gagwe.



O kopana le ditsala tsa gagwe.



Ba eme mo moleng mo lebaleng la metshameko.



Ba tlogelwa ke bese.



TEACHER: Sign

Date

115



A re kwaleng

Dirisa ditshwantsho go go thusa go kwala kgang ka ga loeto lwa bana go ya kwa motshamekong wa kgwele ya dinao. Feleletsa kgang ya gago ka go bua gore go ne ga diragala eng morago ga 6:15 thapama.



1



2



3



4



5



6

Letha:



Boithabiso

Lebelela setshwantsho sengwe le sengwe. Jaanong, tshwaraganya mafoko go bopa lefoko le le lengwe le le bidiwang gore ke leinatswako.



bolo

+



tloa

=

bolotloa



mosadi

+

mogolo

=



monna

+

mogolo

=



tsela

+

tshweu

=



letlhaka

+



noka

=




thaba

+

tshweu

=



telele



telejana



teleletele

TEACHER: Sign


Date

Thembi wa motimamolelo



A re buiseng

Thembi ke motimamolelo. O dira kwa Umtata.
Jimi le Thandi ba reeditse ditherisano tsa
Thembi mo seyalemoweng.



Motshwaraditherisano:

Thembi:

Motshwaraditherisano:

Thembi:

Motshwaraditherisano:

Thembi:

Motshwaraditherisano:

Thembi:

Motshwaraditherisano:

Thembi:

Motshwaraditherisano:

Thembi:

Ke nako e kana kang o
le motimamolelo, Thembi?
Ke nako e telele. E ka nna dingwaga
di le tlhano.
Goreng o tsere tshwetso ya go nna
motimamolelo?
Ke ne ke batla go thusa batho.
O ithutile jang go dira tiro e?
Ke ne ka ya kwa sekolong sa go ithutela go nna
motimamolelo.
Ke ithutile go tima molelo, go tshwara selepe le
lethombo. Ke ithutile gape le thuto ya potlako.
A o tshwanetse go itekanelo le go tia mo
mmeleng go dira tiro e?
Ee, o tshwanetse go itekanelo mo mmeleng.
O ka dira jalo ka go sianasiana ura e le nngwe
tsatsi lengwe le lengwe. Gape ke ne ke ya go
itshidila tsatsi lengwe le lengwe mo lefelong la
itshidilo.
A o a boifa fa o lwa le go tima molelo?
Nnyaya, le go ka! Ke akanya thata ka ga
molelo le gore ke tshwanetse go o tima jang.
A o setse o kile wa sireletsa diphologolo?
Ee, mo bekeng e e fetileng, ke sireleditse
ntšwa. E ne e iphitlhile ka fa tlase ga bolao.
Diotlwana kana diruiwaratwa di a iphitlhha ka
gore di boifa molelo. Go bokete mo go rona go
ka di bona.

A re direng

Buisa ditherisano tse le tsala ya gago.

A yo mongwe e nne motshwaraditherisano fa mongwe ena e nna Thembi.

Letha:



A re kwaleng

Araba dipotsos tse.

Maikaelelomagolo a go
tshwara ditherisano mo seyalemoweng
ke eng?

- | | |
|---|--|
| A | Go itsise batho gore ba
tshwanetse go dira jang go thibela
melelo. |
| B | Go rotloetsa batho go nna
batimamolelo. |
| C | Go naya bareetsi tshedimosetso
ka ga batimamolelo. |
| D | Go itsise batho ka mokgwa o
Thembi a tumileng ka teng. |

Diotlwana kana diruiwaratwa di dira eng
fa go na le molelo?

- | | |
|---|--|
| A | Di a iphitlha ka gore di a boifa. |
| B | Di tabogela kwa ntle |
| C | Di batla se di ka se dirang. |
| D | Di bogolela kwa godimo gore o
kgone go di bona. |

Goreng Thembi a sa boife fa a tima
molelo?

- | | |
|---|--|
| A | O na le didiriswa tse di
kgethegileng. |
| B | O itekanetse gape o tiile. |
| C | O itse gore o tshwanetse go lwa le
go tima jang molelo. |
| D | O matlhagatlhaga thata mo go
timeng molelo. |


O dira jang gore a itekanele mo
mmeleng?

- | | |
|---|--|
| A | O ya go itshidila mo lefelong la
itshidillo. |
| B | O a sianasiana. |
| C | O a sianasiana a bo a ya mo
lefelong la itshidillo. |
| D | O tiile ka tlhago. |



A re kwaleng

Kwala ka ga se o batlang go nna sona fa o godile.
Goreng o batla go dira tiro eo.



TEACHER: Sign

Date

Se ke batlang go nna sona



A re direng

Iketsise gore o setse o bone tiro e o batlang go e dira fa o godile letsatsi lengwe. Dira thutiso eno le tsala ya gago, mme le refosane go tshwara ditherisano.

Ke nako e kanakang o ntse o le _____ ?



Ke eng se se go rotloeditseng gore o nne _____ ?

Ke eng se o se ratang thata ka ga tiro e?



A re kwaleng

Dira dipalomafoko tse.

botlhoka + nnete =

botlhokannete



monna + mogolo =

botlhoka + tsebe =

tsela + tshweu =

mosadi + mogolo =


modira + mmogo =

Naya dipalomafoko tsa gago, go bopa mainatswako.



A re kwaleng

Tlatsa mafoko a a tlogetsweng.



leele

leelelelele

tiilenyana

telele

teleletele



Boithabiso

Thala mola go tloga mo go tshwantshanyo go ya mo phologolong.



katsana



phikoko



leobu



tau




khudu




legotlo

thutlwa

1 O bokete jaaka tlou



2 O bogale jaaka



tlou

3 O bodutu jaaka



kwana

4 O rototse mathho jaaka



pitse

5 O moleele jaaka



notshe

6 O na le kgang jaaka



nonyane

7 O bonolo jaaka



lerubusi

8 O nanya jaaka



phokojwe

9 O taboga jaaka

10 O boferefere jaaka

11 O rata dithotse jaaka

12 O bonya jaaka

13 O opela jaaka

14 O makgakga jaaka

Jaanong, itirele dipolelo tsa gago go bontsha tshwantshanyo. Di kwalele fa tlase fa.

Gantsi re tlhalosa selo ka go se bapisa le se sengwe. Sekao: fa motho a le matlhajana ra re o tshwana le mmutla. Seno se, ke tshwantshanyo. Gantsi mo tshwantshanyong re dirisa diphologolo.




A re buiseng

Jimi le Thandi ba ya kwa laeboraring gape. Gompieno ba tsaya buka e e buang ka ga ditshenekegi. A re boneng se buka e buang ka ga sona.

Go ne go le mogote, mme ditshoswane di le matlhagatlhaga go kgobokanya mmopo le dijo tse dingwe go di somarelela nako ya setlha sa mariga.

Tsie e e bidiwang Gerry, e ne e ntse e opela, e tswirinya gape le go tlo latlol. E ne e le letsatsi le le gakgamatsang tota mo go yona fa e ne



e ntse e tshameka ka katara ya yona, mme e ne e opela go fitlhela letsatsi le bo le wela. E ne e ntse e tlhokometse metlhala ya ditshoswane fa di kgobokanya le go boloka mmopo go tla go ja mo setlheng sa mariga.

Gerry: Goreng o sa tlogele go dira, mme o tle go opela le go bina le nna?



Tshoswane: Nnyaya, re mo tirong felo fa. Mariga a a tla, mme re tshwanetse go boloka dijo gore re se ka ra tla ra bolawa ke phefo ka nako ya mariga fa go le tsididi. Morena, Gerry, le wena o ne o tshwanetse go dira jalo.



Gerry: Nnyaya, ke botsenwa fela. Nka se ka ka itshwenya gona jaanong. Mariga a sa ntse a le kqakala thata gape go na le dijo tse dintsi thata.



Gerry, tsienyana ya batho e tswela pele ka go opela le go bina, e opela e ntse e tswirinya fa ditshoswane tsona di ntse di tsweletse pele go dira. Morago ke fa setlha sa mariga se fitlha. Gerry tsienyana ya batho e ne e se na dijo. Gerry o ne a tshwerwe ke tlala thatathata. O ne a ya kwa ntlong ya ditshoswane.



Gerry: Tsweetswee, ke kopa sengwe sa go ja. Ke bolawa ke tlala. A ga le na go mpha dijonyana le nna ka ja?

Tshoswane e ne ya mo neela dijonyana go puga legaba.

Tshoswane: O ne o ntse o bina selemo satlhe, fela ga o a boloka le fa e ka nna dijonyana go tla go ja ka nako ya mariga. Go na le nako ya go dira le nako ya go tshameka.

Letha:

Mo selemong se se latelang, tsie e ne ya dira ka thata go ikgobokeletsa le go boloka dijo go tla go di ja mo nakong ya mariga. Tsie e ne e lemogile sengwe mo botshelong, mme e sa batle go tshwarwa le go bolaya ke tlala gape.



A re kwaleng

Araba dipotso.

Goreng go le mosola mo go tsie go kgobokanya le go boloka dijo?

Go ne go tlaa diragala eng ka tsie fa tshoswane e ne e sa mo naya dijonyana go ja fa e ne e tshwerwe ke tlala?

A o akanya gore go ne go siame gore ditshoswane di neye tsie dijo? Goreng o akanya jalo?

Tsie e ne ya fetoga jang?

Kwala leina le le tshwanetseng kgang e?

Batla madiri kana mafoko a mane a a dirang tiro mo kgannyeng e.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o ele tlhoko ka moo medumo **kw** le **lw** e dumisiwang ka nako e le nngwe ka teng. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

kwa	kwela	lwa	Lwetse
kwala	lekwa	lwala	bulwa
kwena	lekwalo	lwela	lelwapa

Mafoko a tlwaelo

thulaganyo
para
karolo
potokwe

TEACHER: Sign

Date

123



A re direng

Buisa tlhaloso ka ga mmele wa tsie,
mme morago o kwale dileibole tse di
nepagetseng mo setshwantshong.

Mmele – karolo ya mogatla wa tsie. O na le diphathha tse di dirisediwang go hema mo dikarolong tsa mmele.

Dinakana – dinakana tse pedi mo tlhogong di dirisediwa go utlwa le go dupelela.

Matlho – a mabedi a a dirilweng ka mathwana a mannyane.


Diphuka – tsie e na le diphuka di le pedi tse ditelele tse di dirisediwang go fofa.

Sehuba – karolo ya fa gare ya mmele, mo maoto le diphuka di kgomaretseng teng.

Maoto a a dirisediwang go tsamaya – ke a mane a makhutshwane a dirisediwa go tsamaya.

Maoto a a dirisediwang go tlolatlola – maoto a kwa morago ke a magolo gape a tiile go dirisediwa go tlolatlola.

Tlhogo – fa pele ga mmele.



Letha:



A re kwaleng


Kopolola tse ba di buang jaaka dipolelo tsa puosebui.
Dirisa matshwao a puiso.



Tlogela go ntena, tlaya re tshameke.

Go bua tsie, "Wena

O tshwanetse go kgobokanya dijo tsa mariga.



Go araba tshoswanenyana, "



A re bine.

Go bua tsie,

Mphe dijo, tsweetswee.



Go kopa tsie,



Boithabiso

Batla o bo o sekeletse mafoko mo keriting.

siam

x	v	l	y	s	i	a	m	a	z	m	z
y	o	n	a	o	w	o	n	z	x	o	x
u	z	w	r	o	n	a	x	q	w	g	g
t	s	i	e	s	i	a	n	a	e	a	o
h	m	a	g	w	a	t	a	h	q	l	d
p	h	u	n	y	e	l	e	t	s	a	i
z	t	s	e	n	a	w	x	n	x	g	m
t	h	a	t	a	x	s	e	n	a	h	o


Lefatshe lotlhе le mo boitumelong



A re buiseng

Mo lefatsheng lotlhе re na le malatsi a boikhutso le a meletlo.

Jaanong, re fitlhile kwa bokhutlong jwa mophato 3. Re ikemiseditse go ya mo mophatong 4. Re itshiamisetsa go ya mo meletlong e e kgethegileng.



Ka nako ya botsalo jwa Morena re amogela dimpho. Gape re naya ditsala tsa rona le balelapa dimpho. Re na le setlhare sa matsalo a Morena mo ntlong ya rona. Re baya dimpho ka fa tlase ga setlhare. Re kgabisa setlhare, mme re baya naledi fa godimo ga sona. Ka nako ya botsalo jwa Morena re ja dijo tse dintsi thata.


Re ka se ke ra emela Diwali. Eo ke nako e re bonang dimonamone le dimpho tse dintsi. Re phuthela dimonamone le dikuku ka mo dibokosong, mme re di naya batho ba ba re etetseng. Re tshuba dipone tse dinnyane ra bo re di baya go dikologa ntlo. Re kgabisa dintlo tsa rona gore di lebege sentle.



Mo nakong e e tlang e tlaa bo e le Hanukkah. Re tlaa bo re na le dijo tse dintsi tse di monate tse re tlaa di jang. Re rata go ja dikuku tse di apeilweng ka dipane gape le didonate. Gape re batla le go amogela dimpho. Bontsalaarona ba tlaa tla go re etela. Rotlhе re tla thusana go apaya dijo le go tshuma dikerese mo ntlong ya rona.

Lethha:

Mo nakong e e tlang e tlaa bo e le Eid. Ke solofela gore re ya go amogela dimpho tse dintle thata. Re ya go naya le ditsala tsa rona dimpho. Gape re ya go nna le dikuku le dimonamone tse dintsi tse re yang go di ja. Re a itse gore ke Eid go tswa mo popegong ya ngwedi. Enna teng ka lethha le le farologaneng la ngwaga mongwe le mongwe.



A re kwaleng

Ke dimpho dife tse o tlaa di dirang go tla go di naya balelapa le ditsala?

O tla neela bomang dimpho tseo?

Ke eng se o tla se dirang?



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o dirise mafoko a le 5 go kwala dipolelo tsa gago mo bukatirong.

thoba	magwata	furalela	kae
theko	thata	morara	kwale
ruthagana	thatafala	para	fale

Mafoko a tlwaelo

bobedi
boraro
bona
le fa



A re kwaleng

Leka go batla tshedimosetso e e latelang ka ga malatsi a a boikhutso.

Letsatsi la boikhutso	Le ka lethha lefe?	A go na le mongwe yo o mo itseng yo o tla itumelelang letsatsi le la boikhutso?
Letsatsi la botsalo ba Morena		
Diwali		
Eid		
Hanukkah		

TEACHER: Sign

Date







O kgethegile.

Mmele wa gago otlhe o kgethegile.



Mmele wa gago ke wa gago!



OPE A SE
KAA
TSHWARA
MAPELE A
GAGO.

O tshwanetse go bolelala mongwe fa motho
ope fela a tshwara mapele a gago.

O tshwanetse go bolelala mongwe
fa motho ope fela a re o dire dilo
tse o sa di batleng.

O ka leletsa mang go
bona thuso:

Child Line: 0800 05 55 55


SAPS Crime Stop: 086 00 10111

SAPS Emergency Number: 10111

Life Line: 0861 322 322

Child Protection Unit: 012 393 2359/2362/2363





Finger puppets:

Cut out the finger puppets on the dotted black lines and fold on the dotted white lines. Now glue on the back where shown to form a finger puppet.

